



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XV–Broj 11

01.august/kolovoz 2012.
GORAŽDE

Akontacija za III kvartal 2012.godine
uključujući i pretplatu za “Službene
novine BPK-a Goražde”– 40 KM

546

Na osnovu člana 33.a Ustava Bosansko - podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), **d o n o s i m:**

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIO-TELEVIZIJI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012. godine.

Broj:02-02-466/12
26. jula 2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

547

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak A. člana 23. tačka b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/98, 10/00 i 5/03) i članova 106. i 108. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08), Skupština Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012. godine, **d o n o s i:**

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIO-TELEVIZIJI BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Član 1.

U Zakonu o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog ka-

ntona Goražde“, broj: 7/02 i 8/09), član 6. mijenja se i glasi:

DJELATNOST JP RTV BPK GORAŽDE

17. Proizvodnja papira i proizvoda od papira

17.23. Proizvodnja kancelarijskog materijala

18. Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa

18.11 Štampanje novina

18.13 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje

18.14 Knjigoveške i srodne usluge

18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa

58. Izdavačke djelatnosti

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostale izdavačke djelatnosti

59. Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa

60. Emitiranje programa

60.10 Emitiranje radijskog programa

60.20 Emitiranje televizijskog programa

63. Informacijske uslužne djelatnosti

63.91 Djelatnost novinskih agencija

73. Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

73.12 Oglašavanje putem medija

90. Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

91. Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva

91.02 Djelatnost muzeja

91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce

93. Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti

93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

U okviru osnovne djelatnosti JP RTV BPK Goražde emituje programe na frekvencijama koje odobri nadležni organ za komunikacije.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde“.

Broj:01-02-622/12 REDSJEDAVALJUĆI
26. jula 2012. godine SKUPŠTINE
G o r a Ź d e Nazif Urući,s.r.

548

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak A. člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), člana 15. Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5 /11) i članova 106. i 108. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:10/08), a u vezi sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 01-23-448/12 od 30.05. 2012. godine, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke
o utvrđivanju javnog interesa
za raspolaganje imovinom putem
specijalne pogodbe

Član 1.

Ovom se Odlukom vrše izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe broj:01-23-990/11 od 29.12.2011. godine, tako što se u član 1. Odluke iza riječi „sve upisane u KO Goražde I“ , dodaju riječi „upisane u PL 1529/10“.

Član 2.

Mijenja se član 3. i isti glasi:

“Član 3.

Ukupna vrijednost nekretnina iz člana 1. ove Odluke, procijenjena putem vještaka građevinske struke, iznosi ukupno 1.105.841,50 KM te se ista umanjuje za iznos cijene koštanja rušenja objekta (Cementare) izgrađenog na parceli označenoj kao k.č. 3900/3, u iznosu od 339.493,00 KM, pa se ukupna vrijednost nekretnina utvrđuje u iznosu od 766.384,50 KM.

Privredno društvo iz člana 2. ove Odluke ne plaća kupoprodajnu cijenu za nekretnine iz člana 2. ove Odluke i iste se daju bez naknade, a obavezuje se privredno društvo “EMKA BOSNIA” d.o.o. Goražde da primi u radni odnos 100 (jedna stotina) novih radnika nakon zaključivanja ugovora o raspolaganju imovinom, te da izvrši investiciona ulaganja u iznosu od 8.000.000,00 KM.

Dinamika prijema u radni odnos 100 (jedne stotine) novih radnika će se izvršiti na sljedeći način:

- do 12 (dvanaest) mjeseci nakon potpisivanja ugovora o raspolaganju imovinom - 10% radnika od ukupnog broja;
- do 24 (dvadeset četiri) mjeseca nakon potpisivanja ugovora o raspolaganju imovinom - 70% radnika od ukupnog broja i
- do 36 (trideset šest) mjeseci nakon potpisivanja ugovora o raspolaganju imovinom - 100% radnika od ukupnog broja radnika.

Zbog procijenjenog lošeg stanja u kojima se nalaze objekti koji su pred-

met raspolaganja, odobrava se privrednom društvu „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde period od 9 mjeseci od dana potpisivanja ugovora radi privođenja objekata njihovoj namjeni, tako da se rok za ispunjenje obaveza od 3 godine počine računati nakon isteka perioda od 9 mjeseci potrebnog za privođenje objekata njihovoj namjeni.“

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:

“Član 4.

Uzimajući u obzir procjenjenu vrijednost nekretnina iz člana 1. ove Odluke, koja iznosi 766.348,50 KM, kao i da se raspolaganje imovinom vrši bez naknade, te 100 novoprimitivnih radnika u periodu od 3 godine, očekivano uvećanje javnih prihoda po osnovu poreza na plaću, doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti će biti u iznosu od 542.489,00 KM. Razlika između ukupne vrijednosti nekretnina i očekivanog uvećanja javnih prihoda, koja iznosi 223.858,50 KM, odobrava – ustupa se korisniku nekretnina, privrednom društvu “EMKA BOSNIA” d.o.o. Goražde, kao podsticaj za otvaranje novih radnih mjesta za izvozno orijentisanu proizvodnju, te se na taj način ostvaruje ekvivalent umanjena procijenjene tržišne vrijednosti predmetnih nekretnina u odnosu na cijenu.

Obavezuje se privredno društvo “EMKA BOSNIA” d.o.o. Goražde da ustupljene nekretnine stavi u funkciju privrednih objekata-pogona, odnosno da izgradi proizvodne hale za proizvodnju u oblasti autoindustrije, elektroin-

dustrijske proizvode, klima-uređaje, izradu dijelova za elektroormare, izradu komponenti za industriju privrednih vozila, kao i za industriju željezničkih vozila, sve u rokovima iz ove Odluke i Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2011. godinu.“

Član 4.

Član 7. mijenja se i glasi:

“Član 7.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će putem komisije utvrditi realizaciju obaveza na osnovu izvještaja i odgovarajućih isprava dostavljenih od strane Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Porezne uprave i drugih nadležnih institucija.“

Član 5.

U članu 8. dodaje se stav 2. i isti glasi:

“Korisnik nekretnina može se upisati kao vlasnik i prije roka od 3 godine ukoliko ispuni sve uvjete iz ove Odluke.“

Član 6.

Briše se član 9. tako da ostali članovi 10,11. i 12. postaju članovi 9,10. i 11.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko - podrinjskog kantona Go-

ražde“.

Broj:01-23-623/12 PREDSEDavajući
26. jula 2012. godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Nazif Uruči,s.r.

549

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak A. člana 23. i člana 33., a u vezi sa članom 59. stav 2. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98,10/00 i 5/03), člana 17. Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/11), Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe broj: 01-23-990/11 od 29.12.2011.godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe broj: 01-23-623/12 od 26.07.2012. godine i članova 106. i 108. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi ugovor o prenosu prava raspolaganja - kupoprodaji nekretnina sa privrednim društvom „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde

1. Daje se saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi ugovor o prenosu prava raspolaganja - kupoprodaji nekretnina

sa privrednim društvom „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde.

2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-23-624/12 PREDSEDavajući
26. jula 2012. godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Nazif Uruči,s.r.

550

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak A. člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98,10/00 i 5/03) i članova 106., 108. i 193. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08), Skupština Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U O RAZRJEŠENJU SADIKOVIĆ JASMINA, ČLANA ETIČKOG ODBORA

Član 1.

SADIKOVIĆ JASMIN se razrješava dužnosti člana Etičkog odbora Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na lični zahtjev, zbog nespojivosti funkcija.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama“.

ma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:01-05-620/12 PREDSEDavajući
26. jula 2012. godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Nazif Uruči,s.r.

551

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak A. člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:8/98,10/00 i 5/03) i članova 106., 108. i 193. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
O RAZRJEŠENJU HODOVIĆ EMIRA,
ČLANA NEZAVISNOG ODBORA

Član 1.

HODOVIĆ EMIR se razrješava dužnosti člana Nezavisnog odbora, na lični zahtjev, zbog nespojivosti funkcija.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:01-05-621/12 PREDSEDavajući
26. jula 2012. godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Nazif Uruči,s.r.

552

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak

A. člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98,10/00 i 5/03), člana 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12) i članova 106. i 108. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Plan
i Program utroška sredstava u sektoru
vodoprivrede za 2012.godinu
sa ekonomskog koda Ministarstva
za privredu Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde 615 100 - Kapitalni
transferi drugim nivoima vlasti
(vodne naknade) i 821 500 - Nabavka
stalnih sredstava u obliku prava
(izrada projekta)

Član 1.

Ovom Odlukom Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2012. godinu, utvrđen od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 615 100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) i 821 500 -Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta), u iznosu od **180.000,00 KM.**

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-14-625/12 PREDSEDavajući
26. jula 2012. godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Nazif Uruči,s.r.

.....

552a)

U skladu sa članovima 42, 47. i 68. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12), članom 178. stav 2. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i članovima 57. i 58. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 6/10), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde **utvrđuje:**

**PLAN I PROGRAM
utroška sredstava u sektoru
vodoprivrede za 2012.godinu**

1. NAZIV PROGRAMA

PLAN I PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA U SEKTORU VODOPRIVREDE ZA 2012. GODINU je naziv Programa utroška sredstava u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u 2012. godini, utvrđenih na ekonomskom kodu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) i ekonomskom kodu Ministarstva za privredu Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde 821 500 – Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta).

PODACI O PROGRAMU**Period realizacije Programa:**

01.01.2012. - 31.12.2012. godine

Budžetska linija: Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade)

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta)

Ekonomski kod: 615 100
821 500

Analitički kod:

Budžetski razdjel: 17

Ukupna vrijednost Programa:
180.000,00 KM

Odgovorna osoba:

Hodović Emir, dipl.pravnik

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:

Medžida Raščić, dipl.ing.

Kontakt-telefon: 038 228 256

Kontakt e-mail: privreda@bpkgo.ba

Internet: www.bpkgo.ba

**SAGLASNOST NA PLAN
I PROGRAM**

Saglasnost na ovaj Plan i Program dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj:

01-14-625/12 od 26.07.2012. godine.

(3)

1. SVRHA I OPIS PLANA I PROGRAMA

2.1. Zakonski osnov i svrha Plana i Programa

(1)

Zakonski osnov za donošenje Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2012. godinu (u daljem tekstu Program), sa ekonomskog koda Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 615 100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) i ekonomskog koda Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 821 500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta), sadržan je u članu 178. stav 2. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i članovima 57. i 58. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 6/10), s ciljem obezbjeđenja podrške lokalnim zajednicama u sektoru vodoprivrede kroz sufinansiranje projekata i izrada Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava.

(2)

Pružanje podrške lokalnim zajednicama obezbjedit će se kroz sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata i ostalih aktivnosti vezanih za poslove upravljanja vodama, koji doprinose unapređenju vodne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Svrha Programa je da osigura namjenski, planski i transparentan utrošak sredstava, odobren na ekonomskom kodu 615 100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) i 821 500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta), u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2.2. Opis Plana i Programa

(1)

Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2012. godinu, definiše njegove bitne elemente i to opće i posebne ciljeve, kriterije za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva, korisnike sredstava, namjenu utroška sredstava, procjenu rezultata koji će se ostvariti te procjenu nepredviđenih rashoda i izdataka.

(2)

Poslovi koji su prema odredbama Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Federalnog Zakona o vodama stavljeni u nadležnost kantona i općina finansiraju se iz sljedećih izvora:

- dijela sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije, koja po članu 177. stav 1. Federalnog Zakona pripadaju kantonu,
- prihoda po osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije,
- budžeta kantona i budžeta općina,

- kreditnih sredstava,
- sredstava osiguranih posebnim zakonom,
- donacija i ostalih sredstava u skladu sa zakonom.

(3)

Korištenje sredstava iz prethodnog stava propisano je članom 57. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u skladu sa godišnjim planom i programom koji na prijedlog Ministarstva za privredu donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Članom 177. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) propisana je raspodjela prihoda ostvarenih po osnovu općih i posebnih vodnih naknada i prihoda prikupljenih na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije na slje-

deći način:

- nadležnoj Agenciji za vode40 %
- **u korist Budžeta Kantona.....45 %**
- u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.....15 %

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije u cijelosti pripadaju Budžetu Kantona.

Prema navedenim odredbama Zakona, ovi prihodi se koriste za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata (zaštitni objekti, objekti za odvodnjavanje, objekti za iskorištavanje voda: za vodosnabdijevanje i za navodnjavanje i objekti za zaštitu voda od zagađivanja), kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama (izrada tehničke dokumentacije, podloga za izdavanje koncesija i drugo).

**PREGLED PRIHODA OSTVARENIH OD VODNIH NAKNADA
PO VRSTAMA I OPĆINAMA U 2011. GODINI**

REDNI BROJ	OPĆINA	OPĆA VODNA NAKNADA (KM)	POSEBNE VODNE NAKNADE (KM)	UKUPNO (KM)
1.	GORAŽDE	70.409,16	79.821,60	150.230,76
2.	FOČA-USTIKOLINA	1.844,04	3.812,72	5.656,76
3.	PALE-PRAČA	938,38	2.334,27	3.272,65
U K U P N O:		73.191,58	85.968,59	159.160,17

Tabela 1.

Prihod od sredstava vodnih naknada koji pripada Kantonu za 2012. godinu, planiran je u iznosu od 159.237,00 KM, a procjena planiranih prihoda izvršena je na osnovu analize ostvarenih prihoda u 2011.godini.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI

3.1. Opći ciljevi Plana i Programa

(1)

Osnovni ciljevi Plana i Programa su:

- Namjenski utrošak ostvarenih prihoda od vodnih naknada kroz sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata koje kandiduju i realizuju općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ostalih aktivnosti vezanih za poslove upravljanja vodama.
- izrada Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava.

(2)

Plan i Program sadrži posebne (specifične) ciljeve u okviru kojih će se pružati podrška korisnicima Programa. Posebni/specifični ciljevi Plana i Programa

3.2. Posebni/specifični ciljevi Plana i Programa

(1)

Posebni/specifični ciljevi Plana i Programa su:

- Razvoj i unaprijeđenje vodne in-

frastrukture kroz sufinansiranje projekata;

- Pružanje podrške mjerama koje doprinose razvoju vodoprivrede;
- Poboljšanje uvjeta života i standarda stanovništva (redovno i kvalitetno vodosnabdijevanje, zaštita voda od zagađenja, uređenje vodotoka, zaštita od štetnog djelovanja voda - izrada kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava, zaštita okoline).

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PLANA I PROGRAMA

(1)

Potrebna sredstva za provođenje ovog Plana i Programa su u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM, planirana su na ekonomskom kodu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 615 100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) u iznosu od 160.000,00 KM namijenjena za sufinansiranje projekata i ekonomskom kodu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 821 500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta) u iznosu od 20.000,00 KM za izradu Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava.

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Opći uvjeti

(1)

(Raspoređivanje sredstava)

Sredstva odobrena Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu („Službene novine Bosans-

ko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12), raspoređivat će se po ovom Programu, na koji saglasnost daje Skupština Kantona, u skladu sa članovima 42. i 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:4/12) i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u dijelu Programa koji se odnosi na izradu Kantonalnog plana odbrane od poplava.

(2)

(Kriteriji za raspodjelu)

Za raspodjelu sredstava koja će se koristiti za sufinansiranje projekata koristili su se sljedeći kriteriji:

- ispunjavanje općih uvjeta za učestvovanje u Programu,
- iznos ostvarenih prihoda od vodnih naknada u prethodnoj godini,
- opravdanost, stepen realizacije i mogućnost okončanja projekta,
- ranije započeti i nedovršeni projekti,
- neophodna hitnost u rješavanju,
- vlastito učešće ili učešće iz drugih izvora finansiranja.

Za izradu kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava, koji je obaveza Ministarstva za privredu po članu 43. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, broj: 26/09) i članu 38. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će provesti proceduru u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(3)

(Opći uvjeti za učestvovanje u Programu)

Opći uvjeti omogućavaju učešće lokalnih zajednica kao korisnika sredstava. Opći uvjeti za učešće aplikantata u Programu su:

- Da se radi o prioritnim projektima iz sektora vodoprivrede sa liste kapitalnih projekata lokalne zajednice,
- Da se odobrena sredstva plasiraju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
- Da korisnici sredstava imaju projektnu dokumentaciju sa predmjerom i predračunom radova te konstrukciju finansiranja projekta,
- Da korisnik sredstava provede tendersku proceduru za izvođenje radova iz predmetnog projekta i zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

(4)

(Kandidovanje prijedloga projekta i zahtjeva za sredstvima)

U skladu sa članom 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde“, broj:4/12), sredstva utvrđena u razdjelu 17. Budžeta, pozicije „Kapitalni transferi nižim nivoima vlasti“ i „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta)“, koristit će se po programima na koje saglasnost daje Skupština Kantona.

Pravo na sredstva po ovom Planu i Programu imaju općine u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

po principu iskazanih prioriteta u rješavanju osnovnih potreba u oblasti vodoprivrede (za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata u skladu sa članom 178. stav 2. Zakona o vodama).

Period trajanja Programa je 12 mjeseci 2012. godine.

Program podrazumijeva ostvarivanje ciljeva kroz učešće u finansiranju projekata vodoprivrede, a u realizaciji Programa učestvuju Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa općinskim službama nadležnim za poslove vodoprivrede, Ministarstvo za finansije, Vlada i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je prije izrade ovog Programa od općina zatražilo da dostave prijedloge prioriternih projekata za sufinansiranje u 2012. godini na aplikacionom obrazcu „Osnovni podaci o projektu“ koji sadrži: naziv projekta, kratak opis projekta, očekivane efekte nakon realizacije projekta, stepen spremnosti projekta za realizaciju, stepen realizacije i mogućnost okončanja projekta, tačna ili orijentaciona predračunska vrijednost radova sa prijedlogom konstrukcije finansiranja, da li je projekat predviđen u budžetu općine za 2012. godinu i ostale bitne podatke i informacije o projektu. Nakon što su općine dostavile aplikacione obrazce i kandidovale projekte za sufinansiranje, održan je zajednički sastanak sa načelnicima sve tri općine u sastavu kantona, u cilju utvrđivanja stvarnih i prioriternih potreba lokalnih zajednica u sektoru vodoprivrede.

Na osnovu naprijed navedenog, a uzimajući u obzir i preporuke Vlade Federacije BiH po Zaključku broj:831/11

od 07.07.2011. godine da se dio sredstava od vodnih naknada koji pripadaju kantonu koriste za uređenje i regulaciju vodotoka i zaštitu od poplava u općinama ugroženim od poplava, predloženi su sljedeći projekti za sufinansiranje.

PROJEKTI UREĐENJA I REGULACIJE VODOTOKA:

- Sanacija obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drine, dionica hotel „Behar“- bivši objekat „Buk“, općina Goražde,
- Čišćenje i uređenje rijeke Prače u smislu zaštite flore i faune i preventivne zaštite od poplava na području općine Pale-Prača.

PROJEKTI VODOSNABDIJEVANJA:

- Izgradnja sekundarne mreže za snabdijevanje pitkom vodom za naselja Filipovići-Čavrci, općina Foča-Ustikolina.

PROJEKTI KOJI SU SUFINANSIRANI U 2011.GODINI

OPĆINA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA (KM)
Goražde	• Izgradnja vodovoda "Starac"- IV faza	55.000,00
	• Uređenje Podhranjenskog potoka	30.000,00
Pale-Prača	• Izgradnja obaloutvrde na rijeci Prači, dionica Toplik-Nehaji	30.000,00
Foča-Ustikolina	• Vodosnabdijevanje II faza - Izgradnja sekundarne mreže za naselja Njuhe, Mrđelići, Gajevi i Osanica	30.000,00
	• Izrada koncesionog elaborata za vađenje šljunka iz korita rijeke Drine	15.000,00
	UKUPNO	160.000,00

Tabela 2.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je, zajedno sa načelnicima općina u sastavu kantona, razmotrilo prijedloge kandidovanih projekata uzimajući u obzir navedene kriterije i raspoloživa sredstva i sačinilo Plan utroška sredstava za 2012. godinu, kako slijedi:

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA U 2012. GODINI

OPĆINA	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI UTROŠAK SREDSTAVA (KM)
Goražde	<ul style="list-style-type: none"> • Sanacija obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drine, dionica hotel „Behar“- bivši objekat „Buk“ 	80.000,00
Pale-Prača	<ul style="list-style-type: none"> • Čišćenje i uređenje rijeke Prače u smislu zaštite flore i faune i preventivne zaštite od poplava 	40.000,00
Foča-Ustikolina	<ul style="list-style-type: none"> • Vodosnabdijevanje II faza -Izgradnja sekundarne mreže za naselje Filipovići-Čavrci 	40.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Izrada kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava 	20.000,00
	U K U P N O	180.000,00

Tabela 3.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavlja Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prijedloge Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje određenog projekta općina i za izradu projektne dokumentacije.

Na osnovu prijedloga Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donosi pojedinačne

odluke o odobravanju novčanih sredstava, nakon čega će Ministarstvo za privredu ili Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa korisnicima sredstava i odabranim projektantom zaključiti ugovore o sufinansiranju odobrenih projekata i vršenju usluga izrade projektne dokumentacije, kojima će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.

(Monitoring implementacije Programa)

Monitoring se provodi sa ciljem utvrđivanja da li se implementacija podržanih projekata provodi u skladu sa potpisanim ugovorima i u skladu sa odredbama ovog Programa. Korisnici sredstava su dužni nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvještaj o utrošenim sredstvima za namjene predviđene ugovorom, sa pripadajućom dokumentacijom i dokazima.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će u cilju praćenja namjenskog utroška odobrenih sredstava, tj. nadzora, formirati komisiju koja će sačiniti izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Mjerenje rezultata i provedenih aktivnosti će se vršiti na osnovu periodičnog monitoringa implementacije projekta sačinjavanjem zapisnika uz koji će biti sva neophodna dokumentacija kojom se dokazuje implementacija namjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

U slučaju da rezultati monitoringa ukažu na značajan zaostatak u ispunjavanju ugovorenih obaveza, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donošenje odluke o povratu dodjeljenih sredstava.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostaviti konačni izvještaj o utrošku odobrenih sredstava predviđenih ovim Planom i Programom.

6. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za privredu, Ministarstvu za finansije i Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. PROCJENA REZULTATA

(1)

Realizacijom ovog Programa očekuje se poboljšanje vodosnabdijevanja općine Foča-Ustikolina i regulacija i uređenje vodotoka u cilju zaštite od poplava i zaštite flore i faune na području općina Goražde i Pale-Prača.

(2)

Mjerenje rezultata predmetnih aktivnosti će se vršiti na osnovu obilaska na terenu i na osnovu pismenih izvještaja korisnika sredstava.

8. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

(1)

U slučaju promjene visine sredstava i drugih troškova po ovom Programu, koji mogu nastati kao rezultat promjene zakonskih propisa ili usklađivanja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Program se može mijenjati, povećavati ili smanjivati iznos sredstava.

(2)

U prijedlozima projekata općine su dužne procijeniti sve rizike koji mogu

uticati na ostvarivanje planiranih rezultata projekta.

Općine su dužne planirati odgovarajuće mjere koje će poduzeti u slučaju ostvarivanja rizika koji mogu uticati na ostvarivanje planiranih rezultata.

Broj:04-14-1565-2/12 **MINISTAR**
19.07.2012. godine **Emir Hodović,s.r.**
G o r a ž d e

.....

Saglasnost na ovaj Program dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj:01-14-625/12 od 26.07.2012. godine.

553

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak A. člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98,10/00 i 5/03), člana 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12) i članova 106. i 108. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava Program
unapređenja usluga javnih preduzeća
Bosansko - podrinjskog kantona
Goražde za 2012. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom Skupština Bosa-

nsko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava „Program unapređenja usluga javnih preduzeća Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu“, utvrđen od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prijedlog Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-14-626/12 **PREDSJEDAVAJUĆI**
26. jula 2012. godine **SKUPŠTINE**
G o r a ž d e **Nazif Uruči,s.r.**

.....

553a)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
„PROGRAM UNAPREĐENJA
USLUGA JAVNIH PREDUZEĆA“

Godina: 2012.

Ekonomski kod: 614 400

Naziv ekonomskog koda:
Subvencije javnim preduzećima

Saglasnost: Saglasnost na Program utroška dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 01-14-626/12 od 26. jula 2012. godine

Datum: Juli 2012. godine

Objavljivanje: Program će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Internet: www.mp.bpkg.gov.ba

U skladu sa članom 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12) i Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj:10/12), Ministarstvo za privredu utvrđuje:

PROGRAM
utroška sredstava Budžeta za 2012.
godinu sa ekonomskog koda 614 400 -
Subvencije Javnim preduzećima

-1-

NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu, sa ekonomskog koda 614 400 – Subvencije javnim preduzećima je:

"PROGRAM UNAPREĐENJA
USLUGA JAVNIH PREDUZEĆA"

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na program u skladu sa članom 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 01-14-626/12 od 26. jula 2012. godine.

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:
01.01.2012 - 31.12.2012.

Budžetska linija: Subvencije javnim
preduzećima

Ekonomski kod: 614 400
Analitički kod HAP 001
Budžetski razdjel: 17
Ukupna vrijednost Programa: 30.000 KM

Odgovorna osoba:
Emir Hodović, dipl.pravnik

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za Program:
Ismet Omeragić

Kontakt-telefon: +387-38-228-640

Kontakt e-mail:
ismet.omeragic@bpkg.gov.ba

Internet: www.mp.bpkg.gov.ba

-2-

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
ZA PRIVREDU BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE

Na osnovu Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/03), nadležnosti Ministarstva za privredu su predlaganje i provođenje politike u oblasti industrije, poduzimanje mjera za unaprijeđenje proizvodnje, upravljanje prirodnim bogatstvima, razvoj poljoprivrede, upravljanje poljoprivrednim zemljištem, uzgoj, zaštita i unapređenje šuma, šumske komunikacije i eksploatacija šuma, industrijske vode, vodoprivredne aktivnosti, korištenje voda u energetske i rekreacijske svrhe, up-

otreba i zaštita voda, ulaganja u privredna preduzeća, promet roba i usluga, učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza, kontrola cijena proizvoda i usluga, zaključivanje ekonomskih sporazuma, kreiranje i implementacija politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa, razvoj rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara, promocija turizma, ugostiteljstvo, provođenje politke razvoja komunikacija i transportne infrastrukture, razvoj javnog prometa, izgradnja, obnova i održavanje saobraćajnica od značaja za kanton, modernizacija cestovnog prometa i osiguranje komunikacijskih veza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Program utroška definiše bitne elemente koji su neophodni za dobijanje saglasnosti za implementaciju Programa, a posebno opće i posebne ciljeve, kriterije za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva, korisnike sredstava, procjenu rezultata i nepredviđene izdatke.

-3-

OPIS PROGRAMA

Program utroška sredstava je provedbeni akt Ministarstva za privredu za transparentan, specifičan, mjerljiv i vremenski određen utrošak državne pomoći u unapređenju usluga javnih preduzeća. Definisane svrhe Programa utroška sredstava propisane su Zakonom o izvršenju Budžeta i Programom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Svrha Programa je unapređenje usluga javnih preduzeća na način koji doprinosi povećanju kvaliteta životne sredine, stepena informisanosti građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Gor-

ažde.

Pružanje podrške obezbjedit će se davanjem pojedinačne državne pomoći za unapređenja usluga javnih preduzeća, poboljšanje životne sredine i ekologije, pomoći za pravovremeno informisanje i elektronsko oglašavanje građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Davanje državne pomoći obezbjedit će se kroz sufinansiranje zahtjeva na način kako je to propisano ovim Programom.

-4-

POČETAK I VRIJEME IMPLEMENTACIJE PROGRAMA

Program podrške javnim preduzećima je višegodišnji program koji se provodi u periodu od 2011. do 2014. godine.

Implementacija Programa za 2012. godinu počinje dobivanjem saglasnosti od strane Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i trajat će do 31.12.2012. godine. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva za korištenje sredstava ističe 02. novembra 2012. u 16:00 sati.

-5-

STANJE U OBLASTI JAVNIH PREDUZEĆA

Program je usmjeren na podršku javnim preduzećima u oblasti šumarstva i javnog informisanja koji su osnovani Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom u oblasti sredstava javnog informisanja.

-6-

KLJUČNE KOREKCIJE PROGRAMA ZA 2012. GODINU

Kako bi se poboljšao proces planiranja, organizacije, implementacije, monitoringa i evaluacije Programa, primjenjuje se propisana metodologija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ova metodologija propisuje postupanje komisije u slučaju prijedloga, primjedbi, sugestija i prigovora potencijalnih korisnika u toku planiranja i implementacije Programa.

U odnosu na program iz 2011. godine, novina je što se u ovoj godini sufinansiraju zahtjevi samo za javna preduzeća čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, a to su JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i JP RTV BPK Goražde d.o.o.

Poboljšana je metodologija apliciranja i ocjenjivanja kako bi se unaprijedio kvantitativni pristup u procesu rangiranja i selekcije i poboljšala troškovna efikasnost u ostvarivanju planiranih rezultata.

-7-

OPĆI CILJ

Opći cilj Programa

Opći-osnovni cilj Programa je osiguranje održivog pružanja kvalitetnih usluga javnim preduzećima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde i njihov razvoj kroz smanjenje operativnih troškova poslovanja, te rješavanje problema koji otežavaju pružanje usluga na prostoru BPK Goražde.

(1)

(Pružanje podrške za osiguranje kvalitetnih usluga javnih preduzeća)

U okviru ovog specifičnog cilja, obezbjedit će se podrška za projekte koji omogućavaju unapređenje kvalitete postojećih usluga koje javna preduzeća pružaju građanima.

Podrška javnim preduzećima u ovoj oblasti će omogućiti podršku projektima koji doprinose poboljšanju kvalitete usluga koje se pružaju građanima u odnosu na postojeće stanje i projektima koji omogućavaju veći stepen zadovoljstva korisnika usluga javnih preduzeća.

-8-

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

(1)

(Visina sredstava za provođenje Programa)

Potrebna sredstva za provođenje Programa definisana su Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12), na ekonomskom kodu 614 400 HAP 001 – Subvencije javnim preduzećima, u ukupnom iznosu od **30.000 KM**.

(2)

(Finansijski plan Programa)

U protekle dvije godine ukupno

finansiranje Programa podrške svim javnim preduzećima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno 62.817,00 KM za dva javna preduzeća kojima je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, od čega je i izvršeno 62.817,00 KM.

-9-

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

(1)

(Način raspodjele sredstava)

Raspodjela sredstava vrši se djelom državne pomoći javnim preduzećima koja može biti dodjeljena jednom ili više puta u skladu sa odredbama ovog Programa.

Raspodjela sredstava će se vršiti na osnovu odobrenih projekata, u skladu sa svakim posebnim ciljem Programa. Konačne odluke o dodjeli državne pomoći korisniku ili korisnicima sredstava iz ovog Programa donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sredstva iz ovog Programa dodjeljivat će se u formi projektnog finansiranja (plaćanje unaprijed) i u formi subvencioniranja troškova (naknadno plaćanje).

(2)

(Kriteriji za raspodjelu)

Za raspodjelu sredstava korisnicima pomoć će se dodjeljivati srazmjerno njihovom doprinosu ostvarivanju općih ciljeva i očekivanih rezultata. Za ocjenjivanje

vanje doprinosa ostvarivanja ciljeva Programa primjenjivat će se eliminatorni kriteriji i jedan kriterij za rangiranje aplikacija, a to je ispunjavanje općih uvjeta za učestvovanje u Programu.

Kriterij po osnovu kojeg će se rangirati korisnici sredstava je rezultat procesa apliciranja, selekcije i evaluacije projekata.

(3)

(Opći uvjeti za učestvovanje
u Programu)

U implementaciji Programa primjenjivat će se restriktivne procedure koje omogućavaju ravnopravno učestvovanje u Programu preduzećima koja ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1. da su registrovana kao javna preduzeća na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čiji je osnivač BPK Goražde;
2. da se ne nalaze u procesu stečaja ili likvidacije ili blokade računa;
3. da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, osim obaveza za koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza;
4. da su registrirana minimalno dvije godine od dana podnošenja aplikacije za učestvovanje u Programu
5. da se aplikacija kandiduje u skladu sa odredbama ovog Programa.

(4)

(Posebni uvjeti za učestvovanje
u Programu)

U implementaciji Programa, po-

red općih, primjenjivat će se i posebni uvjeti za učestvovanje u Programu.

Posebni uvjeti koji se primjenjuju za aplikante u okviru prvog i drugog specifičnog cilja su:

1. da su namjenski utrošili sredstva odobrena od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u periodu od protekle tri godine, ukoliko im je takva pomoć dodijeljena,
2. da su ispunili ugovorene obaveze po odobrenim grantovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona ukoliko su ih dobili u zadnje tri budžetske godine,

(5)

(Kandidovanje prijedloga projekta za sredstvima)

Prijedlozi projekata za sredstvima dostavljaju se nakon podnošenja zahtjeva od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde.

Prijedlozi projekata se dostavljaju za apliciranje na sredstva u okviru jednog cilja.

Pravilno popunjavanje propisane forme omogućava da se svi aspekti prijedloga projekata objektivno selektiraju i procjene.

Svi prijedlozi projekata procjenjuju se u skladu sa procedurama apliciranja, selekcije, evaluacije i rangiranja.

-10-

**PROCEDURE APLICIRANJA,
SELEKCIJE I EVALUACIJE
PROJEKATA**

(1)

(Aplikanti)

Lica koja ispunjavaju opće uvjete za učestvovanje u Programu i koja u formi propisanoj od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona dostave prijedlog projekata za sredstvima imaju status aplikanta.

(2)

(Kandidovanje prijedloga projekata)

Aplikant može kandidovati prijedlog projekta u kojem je planirano sufinansiranje troškova projekta iz sredstava Programa.

Ministarstvo će zatražiti od javnih preduzeća da dostave prijedlog projekata ukoliko se u prvom krugu ne utroše sva planirana sredstva Programa, ukoliko dođe do povećanja budžeta te ukoliko se sredstva planirana za finansiranje projekata ne utroše u vremenskom planu koji je određen Programom.

(3)

(Finansiranje prijedloga projekata)

Ukupan budžet predloženog projekata koje aplikanti dostavljaju za finansiranje ne može biti manji od 10.000 KM ni veći od 15.000 KM.

Maksimalni iznos granta koji može biti zatražen za sufinansiranje projekta je 15.000 KM.

Aplikanti su obavezni da osiguraju vlastito učešće u finansiranju projekata u iznosu minimalno 20%.

Prijedlozi projekata čiji ukupni iznos prelazi maksimalni iznos projekta, u kojima je planirani grant veći ili manji od utvrđene visine i projekti u kojima nije obezbijeđeno vlastito učešće u skladu sa prethodnim stavom, će u fazi administrativne provjere biti automats-

ki odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje.

Minimalni i maksimalni iznos granta za sufinansiranje projekata iz sredstava ovog Programa su definisani u rasponu za svaki specifični cilj u Tabeli 2.

Tabela 2:

Pregled minimanih i maksimalnih iznosa grant-sredstava za finansiranje iz Programa

	Ukupan budžet po komponenti	Minimalni iznos granta	Maksimalni iznos granta
1. Pružanje podrške za osiguranje kvalitetnih usluga javnih preduzeća.	30.000,00	-	15.000,00

(4)

(Otvaranje aplikacija
i administrativna provjera)

Otvaranje aplikacija i administrativna provjera za prijedloge projekata se provodi najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Administrativna provjera se provodi u cilju utvrđivanja da li preduzeće koje je dostavilo aplikaciju ispunjava uvjete za dobivanje statusa aplikanta u skladu sa odredbama ovog Programa. Administrativnu provjeru provodi komisija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Komisija provjerava da li aplikacija zadovoljila sljedeće uvjete:

- da je aplikacija dostavljena u roku i na način predviđen Programom,

- da su dostavljeni svi prilozi na način predviđen Programom,
- da aplikant ispunjava opće uvjete za učestvovanje u Programu,
- da aplikant ispunjava posebne uvjete za kandidovanje projekta za sredstvima,
- da je aplikacija potpuna i ispravno popunjena u skladu sa propisanom formom,
- da je aplikacija usklađena sa svrhom Programa, općim ciljem Programa, da je zahtjevna podrška u skladu sa posebnim ciljevima Programa, da je predloženo finansiranje u skladu sa odredbama o finansiranju.

Ukoliko su ovi uvjeti ispunjeni, komisija će aplikaciju evaluirati u skladu sa odredbama Programa. Komisija može zatražiti od aplikanta dostavljanje dodatne dokumentacije, ukoliko je očig-

ledno da je dokument izostavljen zbog slučajne tehničke greške, a što se može indirektno utvrditi na osnovu preostale dostavljene dokumentacije. Komisija može zatražiti dopunu dokumentacije za maksimalno dva uvjeta za administrativnu provjeru. U suprotnom, aplikacija će i bez evaluacije biti odbijena iz administrativnih razloga.

Aplikacije pisane rukopisom će biti automatski odbijene.

Prijave koje su dostavljene nakon što je Ministarstvo obavijestilo potencijalne aplikante o ispunjavanju podsticajnih kvota će u administrativnoj provjeri biti odbijene.

Nakon provedene administrativne procedure, Ministarstvo će obavijestiti sve aplikante o rezultatima administrativne provjere.

(5)

(Evaluacija dostavljenih prijedloga projekata)

Za provođenje procesa selekcije, evaluacije i ocjenjivanja projekata Ministarstvo formira komisiju.

Komisija sve dostavljene aplikacije razmatra i evaluira u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere.

U evaluaciji projekata komisija primjenjuje pet grupa indikatora i to:

- Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta;
- Relevantnost;
- Metodologija;
- Održivost;

- Budžet i troškovna efikasnost.

(6)

(Ocjenjivanje aplikacija)

Evaluacija aplikacija se provodi na osnovu skale za evaluaciju. Evaluacijski kriteriji su podjeljeni u okviru grupa i podgrupa. Za svaku podgrupu komisija daje ocjenu između 1 i 5 prema sljedećim kategorijama procjena:

- 1 - veoma slabo;
- 2 - slabo;
- 3 - adekvatno;
- 4 - dobro;
- 5 - veoma dobro.

Svaka ocjena se množi sa koeficijentom koji je za svaki indikator predviđen u evaluacijskoj skali. Maksimalan broj bodova za projekat iznosi 100.

Projekti koji imaju manje od 70 bodova se odbacuju u prvom krugu selekcije. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju relevantnost manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju budžet i troškovna efikasnost manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova.

Komisija će procjenjivati vrijednost indikatora. Prilikom određivanja vrijednosti indikatora, komisija će se pridržavati prioriteta, posebnih uvjeta, finansijskih kriterija i načina rangiranja koji su propisani Programom. Svi članovi komisije dodjeluju ocjene, a ukupan broj bodova se dobija kada se ocjene dobivene od svih članova komisije podjele sa brojem članova komisije.

(Skala za evaluaciju)

INDIKATOR	SKALA Projekti
1. Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta	10
1.1. Procijenjeni nivo iskustva aplikanta u upravljanju projektom	5
1.2. Procijenjeni nivo tehničkog i stručnog znanja i iskustva neophodnog za implementaciju projekata	5
2. Relevantnost	25
2.1. Koliko je aplikacija relevantna za svrhu, opći i posebne ciljeve Programa?	5
2.2. Koliko je aplikacija relevantna za prioritetne mjere podrške u okviru Programa?	5x2
2.3. Koliko je aplikacija relevantna za očekivane rezultate Programa?	5x2
3. Metodologija	10
3.1. Da li su aktivnosti u prijedlogu projekta odgovarajuće i konzistentne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta?	5
3.2. Koliko je koherentan dizajn projekta, konkretna analiza problema, da li su predložene aktivnosti odgovarajuće za rješavanje prezentiranog problema te da li su na zadovoljavajući način planirani raspoloživi resursi aplikanta, koji mogu doprinijeti rješavanju problema?	5
4. Održivost	25
4.1. Da li će mjere podrške Programa značajnije doprinijeti rješavanju problema koji je naveden u prijedlogu projekta ili zahtjevu?	5
4.2. Da li predložene aktivnosti mogu imati pozitivne multiplikativne efekte na sektor u kojem aplikant posluje, odnosno na prerađivački sektor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde?	5x2
4.3. Da li su očekivani rezultati aktivnosti za koje se traži finansiranje održivi u finansijskom smislu i da li će se ostvarivati i nakon prestanka finansiranja iz Programa u periodu od minimalno tri godine?	5x2

5. Budžet i troškovna efikasnost	30
5.1. Da li je odnos između planiranih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?	5x2
5.2. Da li je visina predloženih troškova adekvatna za implementaciju planiranih aktivnosti?	5x2
5.3. Da li su predloženi troškovi aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva Programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način?	5x2
MAKSIMALNI BROJ BODOVA	100

(8)

(Procedure odobravanja prijedloga projekata)

Projekte koji su u procesu evaluacije dobili više od 70 bodova komisija rangira po broju osvojenih bodova.

U procesu odobravanja komisija može uvidom na terenu provjeriti stanje u pogledu ukladenosti stvarnog stanja sa stanjem navedenim u prijedlogu projekta.

Nakon provedenog rangiranja, odobravaju se svi najbolje rangirani projekti do visine raspoloživih sredstava koja su Programom definisana za svaki pojedinačni cilj. Svi najbolje rangirani projekti za koje postoje raspoloživa sredstva imaju status odobrenih projekata.

Prijedlozi projekata koji imaju više od 70 bodova, ali za čije finansiranje nema raspoloživih sredstava stavljaju se na listu čekanja u slučaju obezbjeđenja dodatnih sredstava za Program ili donošenja odluke o preraspodjeli sredstava u skladu sa odredbama Programa. U suprotnom, prijedlog projekta se odbija.

Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da donese Odluku o odobravanju prijedloga projekta koji će se sufinansirati sredstavima iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ekonomski kod 614 400 – HAP 001 – Subvencije javnim preduzećima.

Istovremeno sa prijedlogom odluke o odobravanju prijedloga projekta, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde se dostavlja i odobreni prijedlog projekta i prednacrt ugovora o sufinansiranju odobrenog projekta.

Ukoliko se odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrava iznos granta veći od 10.000 KM, prije potpisivanja ugovora, nacrt ugovora se dostavlja kantonalnom pravobranioocu na mišljenje.

Nakon prihvatanja prijedloga odluke od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i pribavljenog mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva na nacrt ugovora, pristupa se potpisivanju ugovora za sufinansiranje projekta, o čemu se aplikant pismeno obavještava. Ugovorom se definiše način implemen-

tacije projekta, vrijeme implementacije, obaveze korisnika sredstava i Ministarstva za privredu te način obezbjeđenja instrumenata za namjenski utrošak sredstava.

Nakon potpisivanja ugovora, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta donese Odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ekonomski kod 614 400 – HAP 001- Subvencije javnim preduzećima, u skladu sa potpisanim ugovorom.

Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev za plaćanje se dostavlja Ministarstvu za finansije.

-11-

**PRIORITETI I POSEBNI UVJETI,
KOJI ĆE SE PRIMJENJIVATI
U PROCESU EVALUACIJE**

(1)

(Prioritetne aktivnosti)

Prioritetne aktivnosti i mjere koje imaju prednost za učestvovanje u Programu u okviru 1. i 2. cilja su:

- Aktivnosti koji omogućavaju uvođenje novih usluga javnih preduzeća od značaja za građane i privatni sektor;
- Aktivnosti koji omogućavaju veću interakciju javnih preduzeća i građana;

- Aktivnosti koje građanima olakšavaju pristup uslugama javnih preduzeća.

(2)

(Način rangiranja)

Prilikom ocjenjivanja finansijskih i operativnih kapaciteta, prednost će se dati aplikantima koji redovno izmiruju obaveze prema porezima i doprinosima u odnosu na aplikante koji imaju reprogram duga, koji su duži vremenski period aktivni na području kantona, koji su veći broj godina poslovali sa dobitkom, koji imaju bolju organizacionu strukturu, koji su u posljednje tri godine provodili slične projekte.

Prilikom ocjenjivanja relevantnosti projekta, prednost će se davati projektima koji su predviđeni Programom, a komisija će voditi računa o raznolikosti i zastupljenosti usluga na području kantona koje su predmet apliciranih projekata.

Prednost će se dati aplikacijama koje imaju za cilj realizaciju prioritetnih aktivnosti i mjera predviđenih ovim Programom. Posebna pažnja će biti data aplikacijama koje doprinose ostvarivanju više prioritetnih aktivnosti i mjera predviđenih Programom.

Prednost u pružanju podrške će se dati projektima koji omogućavaju ostvarivanje većih rezultata koji su predviđeni ovim Programom.

Prilikom ocjenjivanja metodologije, ocjenjivat će se metode i predloženi način realizacije aktivnosti. Aplikacije koje imaju bolje razrađenu metodologiju i koherentniji plan implementacije pro-

jekta će imati prednost pri rangiranju.

Prilikom ocjenjivanja održivosti projekta, prednost imaju aplikacije koje na sveobuhvatniji način rješavaju problem i omogućavaju ostvarivanje rezultata, koje provode aktivnosti, koje su bolje povezane sa potrebama građana i koje mogu dugoročno osigurati nastavak aktivnosti i nakon završetka projekta.

Prikom ocjenjivanja budžeta i troškovne efikasnosti, prednost će se dati aplikacijama koje bolje ispunjavaju finansijske kriterije Programa.

-12-

NAZIV KORISNIKA SREDSTAVA

(1)

(Korisnici sredstava)

Korisnici sredstava su javna preduzeća sa područja BPK Goražde, čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koja ispunjavaju opće i posebne uvjete Programa i koja su uspješno završila proces apliciranja, selekcije i evaluacije te su uspješno rangirana za korištenje sredstava iz ovog Programa.

(2)

(Registar korisnika)

Ministarstvo za privredu vodi registar korisnika u kojem se nalaze svi relevantni podaci o datoj državnoj pomoći u okviru ovog Programa za period od pet godina od godine dobijanja državne pomoći.

-13-

POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

(1)

(Ljudski resursi)

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za privredu i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenju Programa, izuzev za korištenje vanjskih usluga za potrebe izrade baze podataka registra korisnika.

-14-

PROCJENA REZULTATA

(1)

(Pregled očekivanih rezultata podrške)

Očekivani rezultati Programa podrške unapređenja usluga javnih preduzeća su:

- Unapređenje sistema pružanja usluga koje obezbjeđuju veći stepen zadovoljstva korisnika usluga javnih preduzeća;
- Uvođenje novih vrsta usluga javnih preduzeća;
- Proširenje obima pružanja usluga korisnicima;
- Povećanje dostupnosti usluga koje se pružaju korisnicima.

Aplikanti su dužni u prijedlogu projekta navesti specifične rezultate koji su direktno povezani sa djelatnošću jav-

nih preduzeća i moraju biti mjerljivi i jasno vremenski određeni.

Sve aplikacije koje se podnose za finansiranje iz sredstava Programa će biti procjenjivane u odnosu na njihove očekivane rezultate. Očekivani rezultati prijedloga projekata se procjenjuju u odnosu na očekivane rezultate Programa.

(2)

(Monitoring implementacije Programa)

Nadzor realizacije Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 400 - HAP 001 - Subvencije javnim preduzećima vršit će Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i službenici Ministarstva koji su definisani Programom.

Monitoring u fazi implementacije vršit će službenici Ministarstva putem prikupljanja izvještaja od korisnika sredstava i putem posjete na terenu.

Monitoring se provodi sa ciljem utvrđivanja da li se implementacija podržanih aktivnosti provodi u skladu sa potpisanim ugovorima i u skladu sa odredbama ovog Programa.

-15-

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

(1)

(Nepredviđeni rashodi)

Nepredviđeni rashodi za Programom predviđene aktivnosti mogu se

pojaviti samo kao rezultat promjena unutar interne strukture samog Programa, ali ne i do povećanja ukupnih nepredviđenih rashoda Programa.

Dodatno obezbjeđenje za nepredviđene rashode je uvedeno kroz minimalne i maksimalne vrijednosti izdataka za svaki specifični cilj, čime je Program dodatno zaštićen od nepredviđenih rashoda.

(2)

(Rizici)

Na osnovu iskustava iz implementacije Programa, mogući rizici Programa su usklađenost Programa sa svim specifičnim razvojnim potrebama javnih preduzeća kantona.

Kako bi se smanjili rizici u procesu implementacije Programa, uvedene su novine i u procesu selekcije i monitoringu aktivnosti koje su podržane u okviru ovog Programa. Novine se odnose na to da omogućavaju službenicima terenske posjete i prikupljanje dodatnih informacija neophodnih za proces selekcije te monitoring u toku same implementacije aktivnosti i mjera koje su podržane ovim Programom.

Aplikanti su dužni planirati odgovarajuće mjere koje će poduzeti u slučaju ostvarivanja rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva i rezultata koji su predviđeni u aktivnostima i mjerama za koje su dobili podršku iz ovog Programa.

Broj:04-14-1229-2/12
10.07.2012.godine
G o r a ž d e

MINISTAR
Emir Hodović,s.r.

.....

Saglasnost na ovaj Program dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj:01-14-626/12 dana 26. jula 2012.godine.

554

Na osnovu poglavlja IV. odjeljak A. člana 23. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98,10/00 i 5/03), člana 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12) i članova 106. i 108. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. jula 2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Program podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom Skupština Bosansko - podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava „Program podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu“, utvrđen od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prijedlog Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-14-627/12 PREDSEDavajući
26. jula 2012. Godine SKUPŠTINE
G o r a ž d e Nazif Uruči,s.r.

554a)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU
NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
BOSANSKO-PODRINJSKOG
KANTONA GORAŽDE)

Godina: 2012.

Ekonomski kod: 614 300

Naziv ekonomskog koda: Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Naziv Programa: Program podrške neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Saglasnost:Saglasnost na program utroška dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj:01-14-627/12 od 26. jula 2012. godine

Datum: juli 2012. godine

Objavljivanje: Program će biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Internet: www.mp.bpkg.gov.ba

Tehnički podaci o Programu

Period realizacije Programa:
01.01.2012 - 31.12.2012.

Budžetska linija: Tekući transferi neprofitnim organizacijama
Ekonomski kod: 614 300
Analitički kod TEK 001
Budžetski razdjel: 17
Ukupna vrijednost Programa: 20.000 KM

Odgovorna osoba:
Hodović Emir, dipl.pravnik
Pozicija odgovorne osobe: Ministar
Kontakt osoba za Program:
Ismet Omeragić

Kontakt-telefon: +387-38-228-640

Kontakt e-mail:
ismet.omeragic@bpkg.gov.ba

Internet: www.mp.bpkg.gov.ba

U skladu sa članovima 42, 47. i 68. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/12), Zakona o budžetima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06), Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“ broj: 10/12) i na osnovu Programa razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/11), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde **utvrđuje:**

PROGRAM UTROŠKA
sredstava Budžeta za 2012. godinu
sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

-1-

NAZIV PROGRAMA

Naziv Programa utroška sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

-2-

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZA PRIVREDU

Na osnovu Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde“ broj: 05/03), nadležnosti Ministarstva za privredu su predlaganje i provođenje politike u oblasti industrije, poduzimanje mjera za unaprijeđenje proizvodnje, upravljanje prirodnim bogatstvima, razvoj poljoprivrede, upravljanje poljoprivrednim zemljištem, uzgoj, zaštita i unapređenje šuma, šumske komunikacije i eksploatacija šuma, industrijske vode, vodoprivredne aktivnosti, korištenje voda u energetske i rekreacijske svrhe, upotreba i zaštita voda, ulaganja u privredna preduzeća, promet roba i usluga, učesće u kreiranju politike uvoza i izvoza, kontrola cijena proizvoda i usluga, zaključivanje ekonomskih sporazuma, kreiranje i implementacija politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa, razvoj rekreativnih, rehabilitacijskih i

drugih centara, promocija turizma, ugostiteljstvo, poduzetništvo, provođenje politike razvoja komunikacija i transportne infrastrukture, razvoj javnog saobraćaja, izgradnja, obnova i održavanje saobraćajnica od značaja za kanton, modernizacija cestovnog saobraćaja i osiguranje komunikacijskih veza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

-3-

OPIS PROGRAMA

Program utroška sredstava je provedbeni akt Ministarstva za privredu koji osigurava da se planirana sredstva Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koriste na transparentan, specifičan, mjerljiv način u vremenski određenom periodu sa namjerom/svrhom da se podstakne ekonomski razvoj, razvoj strateških ekonomskih djelatnosti, unapređenje izvoza i zapošljavanje na način koji doprinosi povećanju nivoa životnog standarda i zaposlenosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i jačanje kapaciteta Udruženja poslodavaca i Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Pružanje podrške obezbjedit će se davanjem pojedinačne državne pomoći s ciljem podrške u radu udruženja, poboljšanju uvjeta za rad Udruženja i Privredne komore na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Davanje državne pomoći obezbjedit će se kroz sufinansiranje zahtjeva na način kako je to propisano ovim Programom i projektima za određene namjenske aktivnosti.

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući tran-

sferi neprofitnim organizacijama Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu (u daljem tekstu: Program) definiše bitne elemente za dobijanje saglasnosti za Program od strane Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao što su opći ciljevi Programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva, korisnici sredstava, procjena rezultata te procjena nepredviđenih rashoda i izdataka.

-4-

POČETAK I VRIJEME IMPLEMENTACIJE PROGRAMA

Program podrške razvoju neprofitnih organizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je višegodišnji program koji se provodi u periodu od 2011. do 2014. godine.

Implementacija Programa za 2012. godinu počinje dobivanjem saglasnosti od strane Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i trajat će do 31.12.2012. godine. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva za korištenje sredstava ističe 02. novembra 2012. godine u 16:00 sati.

-5-

STANJE U OBLASTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Program je usmjeren na podršku neprofitnim organizacijama u oblasti privrede koje su osnovane posebnim zakonima i koje okupljaju privrednike i poduzetnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

-6-

**KLJUČNE KOREKCIJE
PROGRAMA U 2012. GODINI**

(6.1)

(Ključne korekcije Programa
za 2012. godinu)

Kako bi se poboljšao proces planiranja, organizacije, implementacije, monitoringa i evaluacije Programa, primjenjuje se propisana metodologija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ova metodologija propisuje postupanje komisije u slučaju prijedloga, primjedbi, sugestija i prigovora potencijalnih korisnika u toku planiranja i implementacije Programa.

U odnosu na program iz 2011. godine, novina je uvođenje u program sufinansiranja i Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s ciljem jačanja nekih kapaciteta i uloge koju joj nalaže Zakon o privrednim komorama.

Također, novina u Programu za 2012. godinu je što će dio sredstava Udruženje poslodavaca, ugrađenih u svom programu i zahtjevu, izdvojiti za pomoć u funkcionisanju Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pošto isto nema vlastiti prostor niti ostale parametre za normalno funkcionisanje.

Poboljšana je metodologija apliciranja i ocjenjivanja kako bi se unaprijedio kvantitativni pristup u procesu rangiranja i selekcije i poboljšala troškovna efikasnost u ostvarivanju planiranih rezultata.

-7-

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI PROGRAMA**

(7.1)

(Osnovni cilj)

Osnovni cilj Programa je pružanje podrške i jačanje kapaciteta udruženja-neprofitnih organizacija u pružanju podrške privrednim subjektima i u obezbjeđenju tripartitnog dijaloga između Vlade, sindikata i poslodavaca na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.

(7.2)

(Posebni ciljevi)

Program ne sadrži posebne ciljeve.

-8-

**POTREBNA SREDSTVA
ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

(8.1)

(Visina sredstava za provođenje
Programa)

Potrebna sredstva za provođenje Programa definisana su Budžetom Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 04/12) na ekonomskom kodu 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 20.000,00 KM.

(8.2)

(Finansijski plan Programa)

U protekle dvije godine ukupno je odobreno 10.000 KM za finansiranje Programa podrške Udruženju posloda-vaca, od čega je izvršeno 10.000,00 KM.

Tabela 1:**Pregled ukupnog godišnjeg budžeta Programa za naredne tri godine (u KM)**

	2010.	2011.	2012.	2013.*	2014.*	Total 2010- 2011.	Total 2012- 2014.
Odobreno	5.000	5.000	20.000			10.000	
Izvršeno	5.000	5.000	0	0	0	10.000	0

-9-

**KRITERIJI ZA RASPODJELU
SREDSTAVA**

(9.1)

(Način raspodjele sredstava)

Raspodjela sredstava vrši se djelom državne pomoći neprofitnim organizacijama, koja može biti dodijeljena jednom ili više puta u skladu sa odredbama ovog Programa.

Raspodjela sredstava će se vršiti na osnovu odobrenih zahtjeva u skladu sa odredbama ovog Programa. Konačne odluke o dodjeli državne pomoći korisniku ili korisnicima sredstava iz ovog Programa donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(9.2)

(Kriteriji za raspodjelu)

Sredstva iz Budžeta Kantona će

se dodjeljivati korisnicima srazmjerno njihovom doprinosu ostvarivanju općih ciljeva i očekivanih rezultata Programa. Za ocjenjivanje doprinosa ostvarivanja ciljeva Programa primjenjivat će se eliminatorni kriterij za rangiranje aplikacija, a to je ispunjavanje općih uvjeta za učestvovanje u Programu.

Kriterij po osnovu kojeg će se rangirati korisnici sredstava je:

1. Rezultat procesa apliciranja, selekcije i evaluacije projekata i zahjeva.

(9.3)

(Opći uvjeti za učestvovanje
u Programu)

U implementaciji Programa će se primjenjivati restriktivne procedure koje omogućavaju ravnopravno učestvovanje u Programu udruženjima koja kumulativno ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

1. da su registrovana shodno odredbama Zakona o udruženjima i fondaci-

- jama kao i Zakona o privrednim komorama FBiH;
2. da imaju registraciju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
 3. da obavljaju djelatnost na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
 4. da se ne nalaze u procesu stečaja ili likvidacije ili blokade računa;
 5. da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, osim obaveza koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza;
 6. da su registrovana minimalno 2 godine prije dana podnošenja aplikacije za učestvovanje u Programu.

-10-

**PROCEDURE APLICIRANJA,
SELEKCIJE I EVALUACIJE
PROJEKATA I ZAHTJEVA
ZA SREDSTVIMA**

(10.1)

(Aplikanti)

Lica koja ispunjavaju opće uvjete za učestvovanje u Programu i koja u formi propisanoj od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostave zahtjev za sredstvima imaju status aplikanta.

(10.2)

(Podnošenje projekata i zahtjeva
za sredstvima)

Zahtjev za sredstvima aplikant podnosi u propisanoj aplikacionoj formi za zahtjeve.

Istovremeno aplikant može pod-

nijeti maksimalno dva zahtjeva za sredstvima.

U slučaju pozitivne odluke, aplikant može podnijeti novi zahtjev za sredstvima tek nakon prihvatanja izvještaja o utrošku sredstava po odobrenom zahtjevu. U slučaju odbijanja zahtjeva u procesu evaluacije, aplikant može podnijeti novi zahtjev tek nakon isteka 30 dana od dana prijema obavještenja o odbijanju zahtjeva.

Aplikant može dostaviti zahtjeve za sredstvima od dana objavljivanja ovog Programa u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ do 02. novembra 2012. godine.

(10.3)

(Obavezni sadržaj zahtjeva)

U podnesenom zahtjevu aplikant je dužan navesti:

- osnovne podatke o aplikantu,
- opis usklađenosti zahtjeva sa općim ciljem Programa,
- razlog zbog kojeg se zahtjevom traži odobravanje sredstava sa finansijskim opisom i mjerama poduzetim prije podnošenja zahtjeva,
- pregled planiranih aktivnosti,
- očekivani rezultat koji se planira ostvariti,
- iznos traženih sredstava iz Programa i iznos sredstava koji bi se obezbijedio iz drugih izvora.

(10.4)

(Finansiranje zahtjeva za sredstvima)

Maksimalan iznos granta koji

može biti zatražen je 10.000 KM za sufinansiranje održivosti i opstojnosti udruženja.

Zahtjevi u kojima je planirani grant veći od utvrđene visine će u fazi administrativne provjere biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje. Vlastita sredstva aplikanta su poželjna, ali nisu obavezujuća. U toku godine aplikant može podnijeti samo jedan zahtjev za sredstvima.

Prilikom podnošenja zahtjeva za sredstima, aplikanti su dužni da vode računa o kriterijima za podsticaje koji su navedeni u Programu. Svaka aplikacija koja nije u skladu sa ovim kriterijima, uvjetima i ograničenjima će biti odbačena u administrativnoj provjeri.

Zahtjevi za sredstvima izvan roka, zahtjevi u kojima je tražen iznos sredstava veći od maksimalne vrijednosti predviđene Programom, zahtjevi u kojima nisu dostavljeni dokazi o ispunjavanju općih uvjeta za ostvarivanje podsticaja će biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje.

(10.5)

(Otvaranje aplikacija
i administrativna provjera)

Aplikacije za zahtjeve za sredstvima se otvaraju nakon prijema i kao takve upućuju u proceduru administrativne provjere i ocjenjivanja.

Administrativna provjera se provodi u cilju utvrđivanja da li neprofitne organizacije koje su dostavile aplikaciju ispunjavaju uvjete za dobijanje statusa aplikanta u skladu sa odredbama ovog Programa. Administrativnu provjeru pr-

ovodi komisija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Komisija provjerava da li je aplikacija zadovoljila sljedeće uvjete:

- da je aplikacija dostavljena u roku i na način predviđen Programom,
- da su dostavljeni svi prilozi na način predviđen Programom,
- da aplikant ispunjava opće uvjete za učestvovanje u Programu,
- da je aplikacija potpuna i ispravno popunjena u skladu sa propisanom formom,
- da je aplikacija usklađena sa svrhom Programa, općim ciljem Programa, da je predloženo finansiranje u skladu sa odredbama o finansiranju, da su ispunjeni uvjeti i kriteriji za ostvarivanje podsticaja.

Ukoliko su ovi uvjeti ispunjeni, komisija će aplikaciju evaluirati u skladu sa odredbama Programa. Komisija može zatražiti od aplikanta dostavljanje dodatne dokumentacije ukoliko je očigledno da je dokument izostavljen zbog slučajne tehničke greške, a što se može indirektno utvrditi na osnovu preostale dostavljene dokumentacije. Komisija može zatražiti dopunu dokumentacije za maksimalno dva dokaza o ispunjavanju općih uvjeta koji su propisani Programom. U suprotnom, aplikacija će i bez evaluacije biti odbijena iz administrativnih razloga.

Aplikacije pisane rukopisom će biti automatski odbijene.

Prijave za podsticaje koje su dostavljene nakon što je Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavijestilo potencijalne aplikante o ispunjavanju podsticajnih kvota

će u administrativnoj provjeri biti odbijene.

Nakon provedene administrativne procedure, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će obavijestiti sve aplikante o rezultatima administrativne provjere.

(10.6)

(Evaluacija dostavljenih zahtjeva za sredstvima)

Komisija provodi evaluaciju zahtjeva nakon provedene administrativne provjere.

U evaluaciji zahtjeva komisija primjenjuje tri grupe indikatora i to:

- Relevantnost;
- Održivost;
- Budžet i troškovna efikasnost.

Prije evaluacije zahtjeva za ostvarenje podsticaja, komisija provjerava da li zahtjev za podsticajima ispunjava prioritete, koji se primjenjuju u evaluacijskim kriterijima.

(10.7)

(Ocjenjivanje aplikacija)

Evaluacija aplikacija se provodi na osnovu skale za evaluaciju. Evaluacijski kriteriji su podjeljeni u okviru grupa i podgrupa. Za svaku podgrupu komisija daje ocjenu između 1 i 5 prema sljedećim kategorijama procjena:

- 1 - veoma slabo;
- 2 - slabo;
- 3 - adekvatno;

4 - dobro;

5 - veoma dobro.

Svaka ocjena se množi sa koeficijentom koji je za svaki indikator predviđen u evaluacijskoj skali. Maksimalan broj bodova za zahtjev za sredstvima je 80.

Zahtjevi za sredstvima koji imaju manje od 50 bodova se odbacuju u prvom krugu selekcije. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju relevantnost manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju budžet i troškovna efikasnost manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova.

Komisija će procjenjivati vrijednost indikatora. Svi članovi komisije dodjeljuju ocjene, a ukupan broj bodova se dobija kada se ocjene dobivene od svih članova komisije podijele sa brojem članova komisije.

(10.8)

(Skala za evaluaciju)

INDIKATOR	SKALA
	Zahtjevi
1. Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta	
1.1. Procijenjeni nivo iskustva aplikanta u upravljanju projektom	-
1.2. Procijenjeni nivo tehničkog i stručnog znanja i iskustva neophodnog za implementaciju projekata	
2. Relevantnost	25
2.1. Koliko je aplikacija relevantna za svrhu, opći i posebne ciljeve Programa?	5
2.2. Koliko je aplikacija relevantna za prioritetne aktivnosti u okviru svakog specifičnog cilja?	5x2
2.3. Koliko je aplikacija relevantna za očekivane rezultate Programa?	5x2
3. Metodologija	
3.1. Da li su aktivnosti u prijedlogu projekta odgovarajuće i konzistentne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta?	-
3.2. Koliko je koherentan dizajn projekta, konkretna analiza problema, da li su predložene aktivnosti odgovarajuće za rješavanje prezentiranog problema te da li su na zadovoljavajući način planirani raspoloživi resursi aplikanta koji mogu doprinijeti rješavanju problema?	-
4. Održivost	25
4.1. Da li će mjere podrške Programa značajnije doprinijeti rješavanju problema koji je naveden u prijedlogu projekta ili zahtjevu?	5
4.2. Da li predložene aktivnosti mogu imati pozitivne multiplikativne efekte na sektor u kojem aplikant posluje, odnosno na prerađivački sektor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde?	5x2
4.3. Da li su očekivani rezultati aktivnosti za koje se traži finansiranje održivi u finansijskom smislu i da li će se ostvarivati i nakon prestanka finansiranja iz Programa u periodu od minimalno tri godine?	5x2

5. Budžet i troškovna efikasnost	30
5.1. Da li je odnos između planiranih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?	5x2
5.2. Da li je visina predloženih troškova adekvatna za implementaciju planiranih aktivnosti?	5x2
5.3. Da li su predloženi troškovi aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva Programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način?	5x2
MAKSIMALAN BROJ BODOVA	80

(10.9)

(Procedure odobravanja zahtjeva za sredstvima)

Aplikacije podnesene u formi zahtjeva koje su u procesu evaluacije dobile više od 50 bodova komisija rangira po broju osvojenih bodova.

Nakon provedenog rangiranja, komisija predlaže odobravanje zahtjeva u punom ili umanjenom iznosu u zavisnosti od rezultata procesa evaluacije. U toku provođenja procedura odobravanja zahtjeva, komisija vodi računa o prethodno odobrenim zahtjevima. Komisija može predložiti privremenu suspenziju procedura odobravanja zahtjeva najviše do 3 mjeseca, nakon čega donosi konačni prijedlog Odluke.

Zahtjevi za sredstvima koji imaju više od 50 bodova, ali za čije finansiranje nema raspoloživih sredstava stavljaju se na listu čekanja u slučaju obezbjeđenja dodatnih sredstava za Program ili donošenja odluke o preraspodjeli sredstava u skladu sa odredbama Programa. U suprotnom, zahtjev za sredstvima se odbija.

Sve odobrene zahtjeve Ministar-

stvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, donese odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ekonomski kod 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev je odobren i Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Podnosioci zahtjeva za sredstvima čije aplikacije nisu odobrene i nisu objavljene u predloženim rang-listama korisnika grant-sredstava mogu uložiti prigovor Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u roku od 7 (sedam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i web-stranici www.bpkg.gov.ba, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijave.

Konačnu odluku o prijedlogu rang-liste za dodjelu grant-sredstava donosi ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a odluku o dodjeli grant-sredstava donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

-11-

NAZIV KORISNIKA SREDSTAVA

(11.1)

(Korisnici sredstava)

Korisnici sredstava su lica koja ispunjavaju opće uvjete Programa i koja su uspješno završila proces apliciranja, selekcije i evaluacije te su uspješno rangirana za korištenje sredstava iz ovog Programa.

(11.2)

(Registar korisnika)

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vodi registar korisnika u kojem se nalaze svi relevantni podaci o datoj državnoj pomoći u okviru ovog Programa za period od pet godina od godine dobijanja državne pomoći.

-12-

PROCJENA REZULTATA

(12.1)

(Pregled očekivanih rezultata podrške)

Realizacijom Programa očekuje se ostvarivanje konkretnih rezultata od

strane aplikanata kojima su odobrena sredstva.

Aplikanti su dužni u prijedlogu projekta navesti specifične rezultate koji su direktno povezani sa djelatnošću neprofitnih organizacija, koji moraju biti mjerljivi i jasno vremenski određeni.

(12.2)

(Kvantitativni pregled očekivanih rezultata)

Mjerenje rezultata aktivnosti će se vršiti na osnovu rezultata monitoringa implementacije i rezultata obilaskom korisnika na terenu i na osnovu pisмениh izvještaja korisnika sredstava.

U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici koji su dobili podršku dužni su nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvještaj o provedenim aktivnostima koje su odobrene za finansiranje iz Programa. Forma i sadržaj izvještaja o utrošku sredstava će biti dostavljeni svim korisnicima sredstava.

(12.3)

(Monitoring implementacije Programa)

Monitoring se provodi sa ciljem utvrđivanja da li se implementacija podržanih aktivnosti provodi u skladu sa Odlukom o dodjeli sredstava i u skladu sa odredbama ovog Programa. U cilju osiguranja procjene rezultata, odabrani korisnici su dužni nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kant-

ona Goražde izvještaj o provedenim aktivnostima koje su odobrene za finansiranje iz Programa.

Nadzor realizacije Programa vrši Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Mjerenje rezultata i provedenih aktivnosti će se vršiti na osnovu periodičnog monitoringa implementacije zahtjeva sačinjavanjem zapisnika, uz koji će biti sva neophodna dokumentacija kojom se dokazuje implementacija namjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

U slučaju da rezultati monitoringa ukažu na značajan zaostatak u ispunjavanju ugovorenih obaveza, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donošenje odluke o povratu dodijeljene državne pomoći ili preusmjeravanje u skladu sa odredbama Programa.

-13-

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

(13.1)

(Nepredviđeni rashodi)

Nepredviđeni rashodi mogu se pojaviti u slučaju povećane potražnje za podsticajnim mjerama, obzirom da je 2012. godina prva godina uvođenja podsticajnih mjera ovog tipa. Nepredviđeni rashodi za ostale Programom predviđene aktivnosti mogu se pojaviti samo kao rezultat promjena unutar interne strukture samog Programa, ali ne i dovesti do povećanja ukupnih nepredviđenih

rashoda Programa.

Kako bi se smanjili nepredviđeni rashodi unutar sheme podsticaja, uvedene su kvote obima ostvarivanja podsticaja. Dodatno obezbjeđenje za nepredviđene rashode je uvedeno kroz minimalne i maksimalne vrijednosti izdataka za svaki specifični cilj, čime je Program dodatno zaštićen od nepredviđenih rashoda.

(13.2)

(Rizici)

Na osnovu iskustava iz implementacije Programa, mogući rizici Programa su usklađenost Programa sa svim specifičnim razvojnim potrebama privrede kantona. Kako bi se povećala mogućnost za podršku većem broju faktora razvoja privrede, a posebno izvozno orjentisane prerađivačke industrije, u Programu za 2012. godinu su uvedene novine koje omogućavaju ciljanu podršku identifikovanim prioritetnim aktivnostima i mjerama.

Aplikanti su dužni planirati odgovarajuće mjere koje će poduzeti u slučaju ostvarivanja rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva i rezultata koji su predviđeni u aktivnostima i mjerama za koje su dobili podršku iz ovog Programa.

-14-

POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenju Programa, izuzev za korištenje vanjskih usluga za potrebe izrade baze podataka registra korisnika.

Broj:04-14-1171-2/12 **MINISTAR**
10. 07.2012.godine **Hodović Emir,s.r.**
G o r a ž d e

.....

Saglasnost na ovaj Program dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj:01-14-627/12 od 26. jula 2012. godine.

555

U skladu sa članom 110. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:10/08), svjesna značaja ostvarivanja procesa povratka izbjeglica i raseljenih lica na području Bosne i Hercegovine i posebno jugoistočne Bosne, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 26. Jula 2012. godine, **d o n o s i:**

DEKLARACIJU
o ostvarivanju procesa povratka
izbjeglica i raseljenih lica na područje
jugoistočne Bosne

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potvrđuje da je pitanje potpune podrške implementaciji Aneksa 7. Dejtonskog sporazuma od posebnog političkog značaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Smatramo da je podrška privrednim aktivnostima u mjestima povratka ključna u procesu ostvarivanja povratka putem čega se ostvaruje zapošljavanje, održivi povratak i ukupni razvoj.

Opredijeljeni smo i, u saradnji sa drugim nivoima vlasti, za ostvarivanje održivog povratka kroz osiguranje jednakih prava povratnika u povratničkim lokacijama do potpune implementacije Aneksa 7.

Tražimo od vlada, parlamenata i drugih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da poduzmu prije svega mjere na podršci privrednim aktivnostima u povratničkim lokacijama, mjere na okončanju obnove razrušenih objekata i zakonodavne mjere osiguranja jednakih prava.

Broj:01-36-628/12 **PREDSJEDAVAJUĆI**
26. jula 2012. godine **SKUPŠTINE**
G o r a ž d e **Nazif Urući,s.r.**

556

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), Odluke Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde broj: 01-14-425/12 od 29.05.2012.godine o davanju saglasnosti na Program „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012.godinu («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde», broj: 8/12), utvrđen Budžetom Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu, i Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proi-

zvodnji broj:04-14-925-4/12 od 25.06.2012.godine, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o odobranju novčanih sredstava
za podsticaj poljoprivrednoj
proizvodnji – prenos iz 2011.godine
jesenja sjetva - pšenica

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva **u iznosu od 2.544,00 KM** za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, **prenos iz 2011.godine jesenja sjetva – pšenica**.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz **poljoprivrednih proizvođača** koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1. Omerbašić Kemal	80,00 KM
2. Herenda Muhamed	100,00 KM
3. Kovač Suljo	112,00 KM
4. Hrustemović Taib	240,00 KM
5. Pašović Meho	112,00 KM
6. Karahodža Muamer	104,00 KM
7. Aščić Hilmo	120,00 KM
8. Zorlak Dinka	220,00 KM
9. Mršo Hamid	400,00 KM
10. Čengić Ismeta	160,00 KM
11. Todorović Marijan	120,00 KM
12. Sprečo Aljo	200,00 KM
13. Suljević Muhamed	360,00 KM
14. Gradišić Aziz	216,00 KM

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke se zadužuju Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda **614 500 - POD 002 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji (prenos iz 2011.godine jesenja sjetva-pšenica)**.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-932/12
18.07.2012.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

557

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03) i Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 – Izdaci za raseljena lica, JAM 002 – Za projekte održivog povratka u BPK, JAM 003 – Zdravstveno osiguranje) za 2012. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/12), Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o odobravanju isplate novčanih
sredstava Udruženju povratnika
„Zdravo komšija“ Goražde
za isplatu završne tranše
za implementaciju projekta

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava isplata novčanih sredstava Udruženju povratnika „Zdravo komšija“ Goražde u iznosu od **8.443,50 KM** za isplatu završne tranše za implementaciju projekta „Rješavanje vodosnadbijevanja u mjestima povratka dodjelom PVC cijevi za vodu u 2011.godini“, shodno Ugovoru broj:08-36-2076-7/11 od 28.12.2011.godine.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. Odluke doznačiti iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda - **614200 - Tekući transferi pojedincima (JAM 001 - Izdaci za raseljena lica)** na žiro-račun Udruženja povratnika „Zdravo komšija“ Goražde broj: 1610300003630027, otvoren kod Raifeisen banke - filijala Goražde.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

om objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-934/12
18.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

558

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), a u vezi sa članom 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 14/09), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012.godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o odobravanju isplate sredstava licima
sa invaliditetom na ime refundacije
novčanih sredstava za troškove
medicinskog vještačenja u postupku
ostvarivanja prava po Zakonu
o osnovama socijalne zaštite, zaštite
civilnih žrtava rata i zaštite porodice
sa djecom

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava isplata novčanih sredstava u ukupnom iznosu od **4.258,80 KM** za 38 osoba sa invaliditetom (sa utvrđenim procentom oštećenja organizma od 90% i 100%) na ime refundacije novčanih sredstava za troškove medicinskog vještačenja u pos-

tupku ostvarivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09).

Spisak osoba sa invaliditetom iz stava 1. sastavni je dio ove Odluke.

Član 2.

Odobrena novčana sredstva iz člana 1. ove Odluke isplatiti na teret Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljenja lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - JU Centar za socijalni rad, ekonomski kod 614200 (SOC 009) - **Tekući transferi pojedincima - socijalna zaštita - ostalo**, na žiroračune osoba sa invaliditetom, a prema spisku koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-935/12
18.07.2012. godine

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

559

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona

Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), te Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2012. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012.g., **d o n o s i :**

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći za nabavku ogrjevnog drveta

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u ukupnom iznosu od **10.000,00 KM** Udruženju penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime jednokratne pomoći za nabavku 2 metra prostornog ogrjevnog drveta po jednoj osobi kako slijedi:

- za 58 najugroženijih penzionera prema spisku Udruženja penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM i
- za 58 porodica u stanju socijalne potrebe prema spisku JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM.

Član 2.

Spiskovi iz člana 1. Odluke su sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM, po obavljenom poslu isplatiti na teret Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljenja lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama**, na žiroračun Udruženja penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj 101140000052930, kod Privredne banke Sarajevo.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 5.

Obavezuje se Udruženje penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-928/12
18.07.2012. godine

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

560

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03) i Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200 - Tekući transferi pojedincima (JAM 001 - Izdaci za raseljena lica, JAM 002 - Za projekte održivog povratka u BPK, JAM 003 - Zdravstveno osiguranje) za 2012.godinu (“Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/12), Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18. 07.2012. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U

**o dodjeli novčanih sredstava
MZ Kopači i MZ Trebeško Brdo
- Novo Goražde za sufinansiranje
obnove lokalnih puteva
u mjestima povratka**

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od **14.910,00 KM** MZ Kopači i MZ Trebeško Brdo - Novo Goražde na ime sufinansiranja obnove lokalnih puteva u mjestima povratka.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. Odluke doznačititi iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ekonomski kod - **614200 - Tekući transferi pojedincima (JAM 001 - Izdaci za raseljena lica)** za 2012.godinu na žiro-račune kako slijedi:

MZ Kopači – Novo Goražde novčana sredstva u iznosu od **5.650,00 KM** na žiro-račun broj: **5620068026557559**, **otvoren kod Razvojne banke Banja Luka – filijala Foča** i MZ Trebeško Brdo – Novo Goražde novčana sredstva u iznosu od **9.260,00 KM** na žiro-račun broj: **5620068029088871**, **otvoren kod Razvojne banke Banja Luka – filijala Foča**.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Zadužuju se ovlašteni predstavnici MZ Kopači i MZ Trebeško Brdo – Novo Goražde da po realizaciji sredstava dostave pisani izvještaj o namjenskom utrošku sa pratećom finansijskom dokumentacijom prema Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-930/12
18.07.2012.godine

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

561

Na osnovu člana 24. Zakona o

Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti JU SSŠ
«Džemal Bijedić» Goražde
o nevršenju upisa u odjeljenje
«Tekstilni tehničar-konfeksionar
tekstila IV stepen»**

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost JU SSŠ «Džemal Bijedić» Goražde da se zbog smanjenog interesa učenika ne vrši upis u odjeljenje «Tekstilni tehničar-konfeksionar tekstila IV stepen», a da se učenici koji su se prijavili u ovo odjeljenje prime, uz njihovu saglasnost, u odjeljenje «Poslovnopravni tehničar».

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-38-947/12
18.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

562

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”, broj:

5/03), Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti
na broj učenika u odjeljenju

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost Školskom odboru MSSŠ “Enver Pozderović” Goražde na formiranje odjeljenja I razreda ekonomske škole, zanimanje ekonomski tehničar, smjer finansijsko – računovodstveni (EU VET program) od 17 učenika, što je manje u odnosu na minimum po Pedagoškim standardima.

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-38-937/12
18.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

563

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03) te na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za

2012. godinu broj: 10-14-1384-2/12 od 25.04.2012.godine, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
Javnom preduzeću RTV Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde d.o.o.
za mjesec JUNI 2012. godine

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **25.000,00 KM** Javnom preduzeću RTV BPK Goražde d.o.o. na ime redovne tranše za mjesec **juni** 2012. godine.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda **614 100 (KAN 003)** - **Ostali tekući transferi – Informisanje.**

III

Korisnik sredstava je dužan da Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 15 (petnaest) dana od dana realizacije sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko – pod-

rinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-939/12 P R E M I J E R
18.07.2012. godine Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

564

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde» broj: 5/03), a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde», broj: 4/12) i Programa o utrošku novčanih sredstava 614300 - „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
Organizaciji porodica šehida i palih boraca za Projekat odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari, na manifestaciju odbrana Igmana te u posjetu Potočari - Srebrenica

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **5.550,00 KM** Organizaciji porodica šehida i palih boraca na ime Projekta odlaska porodica boračkih populacija u:

- Memorijalni centar Potočari dana 11.07.2012.godine,
- Manifestacija Odbrana Igmana dana 13.07.2012.godine,
- Posjeta Potočari – Srebrenica 09.2012.godine.

Član 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Projekti udruženja b/p.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti nosiocu Projekta, Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK Goražde, broj žiro-računa 101140000032 4239, otvorenog kod PBS banke Goražde.

Član 4.

Organizacija porodica šehida i palih boraca je dužna nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za boračka pitanja izvještaj o provedenim aktivnostima.

Rok za dostavu izvještaja iz prehodnog stava ovog člana je 15 dana od dana okončanja projekta, a najkasnije do kraja godine za koju se finansiranje traži.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-929/12 P R E M I J E R
18.07.2012.godine Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

565

Na osnovu člana 24. Zakona o

Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012.godine, **d o n o s i:**

R J E Š E N J E
o imenovanju radne grupe za izradu
teksta uredbe o općim kriterijima
za finansiranje/sufinansiranje
programa i projekata neprofitnih
organizacija i udruženja
koja se finansiraju/sufinansiraju
iz Budžeta Bosansko – podrinjskog
kantona Goražde

Član 1.

U radnu grupu za izradu teksta uredbe o općim kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, imenuju se:

1. **Sijerčić Emir, predsjednik**
2. **Oković Emir, član**
3. **Duhović Amir, član**
4. **Pilav Elmir, član**
5. **Hadžić Muhamed, član**
6. **Dumanjić Vahid, član.**

Član 2.

Zadatak Radne grupe iz člana 1. ovog Rješenja je da u roku od 30 dana izradi tekst Uredbe o općim kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Bosansko – podrinjskog

kantona Goražde i dostavi Vladi na daljnju proceduru.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-05-941/12
18.07.2012.godine

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

566

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), a u skladu sa Programom utroška sredstava Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200 - Tekući transferi pojedincima, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj dana 18.07.2012.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju jednokratnih
novčanih pomoći

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju jednokratne novčane pomoći kako slijedi:

- **Sirčić Rifetu** u iznosu od **1.000,00 KM**, na ime troškova za liječenje. Sredstva uplatiti na račun broj: 1990 540055747836, otvoren kod Sparkasse banke Goražde.
- **Bogdanić Vesni** u iznosu od **1.000,00**

- KM**, zbog teške socijalno-ekonomske situacije.
Sredstva uplatiti na račun broj: 161030000000093, otvoren kod Raiffeisen banke Goražde.
- **Delić Elvedinu** u iznosu od **200,00 KM**, na ime troškova za liječenje.
Sredstva uplatiti na račun broj: 137-620-60038861-62, otvoren kod Moje banke Goražde.
 - **Hatema Jasmini** u iznosu od **200,00 KM**, zbog teške socijalno-ekonomske situacije.
Sredstva uplatiti na račun broj: 1325002011869145, otvoren kod NLB Goražde.
 - **Živanović Nevenki** u iznosu od **200,00 KM**, zbog teške socijalno-ekonomske situacije.
Sredstva uplatiti na račun broj: 1325002011869436, otvoren kod NLB Goražde.
 - **Subašić Ramizi** u iznosu od **200,00 KM**, zbog teške socijalno-ekonomske situacije.
Sredstva uplatiti na račun broj: 101-140-60538168-19, otvoren kod PBS Goražde.
 - **Herenda Halidi** u iznosu od **200,00 KM**, na ime troškova za liječenje.
Sredstva uplatiti na račun broj: 1327310012630402, otvoren kod NLB Goražde.
 - **Kostić Samiri** u iznosu od **200,00 KM**, zbog teške socijalno-ekonomske situacije.
Sredstva uplatiti na račun broj: 1990546054459666, otvoren kod Sparkasse banke Goražde.

- **Hodžić Rasimu** u iznosu od **200,00 KM**, zbog teške socijalno-ekonomske situacije.
Sredstva uplatiti na račun broj: 4860270000063875, otvoren kod Union banke Goražde.

Član 2.

Za realizaciju Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva osigurati iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614200 - Tekući transferi pojedincima**.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-961/12
18.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

567

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), člana 4. Uredbe o utvrđivanju pltnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 11/07) i člana 4. Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe (“Službene novine Bosansko –podrinjskog kantona Goražde”, broj:11/07),

Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.07.2012.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o utvrđivanju osnovice za plaću
i naknade za topli obrok
za mjesec JULI 2012. godine

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko -podrinjskog kantona Goražde, **za mjesec JULI 2012. godine**, u iznosu od **360,00 KM**.

Član 2.

Zaposlenim licima iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), **za mjesec JULI 2012. godine** u iznosu od **8,00 KM** po jednom radnom danu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko - podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-990/12
27.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

568

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03) te na osnovu člana člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 4/12), Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.07.2012.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti
JU OŠ «Husein ef. Đozo» Goražde
za nabavku informatičko - tehničke
opreme

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost JU OŠ Husein ef. Đozo Goražde za nabavku informatičko - tehničke opreme i to:

1.Printer za printanje 1 kom.

II

Nabavku opreme iz člana 1. ove Odluke izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

III

Sredstva za nabavku opreme iz člana 1. ove Odluke osigurana su u Budžetu JU OŠ "Husein ef. Đozo" Goražde na **ekonomskom kodu 821 300 - Nabavka opreme.**

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli BPK Goražde, a naknadno će se objaviti

u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-987/12
27.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

569

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u vezi sa članom 17. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 4/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.07.2012.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o davanju saglasnosti za nabavku
policijskih uniformi

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost Upravi policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Planom nabavke odjeće i obuće za policijske službenike broj: 07/I-14-1527/12 od 16.05.2012.godine, izvrši nabavku policijskih uniformi u ukupnoj vrijednosti do **80.000,00 KM**.

II

Sredstva potrebna za realizaciju Odluke planirana su u Budžetu Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu, **ekonomski kod 613 400 - Nabavka materijala i sitnog inventara**.

Nabavku obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Uprava policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svako iz svoje nadležnosti.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli BPK Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-995/12
27.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

570

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03) i člana 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 4/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.07.2012. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U
o odobravanju tekućih transfera
općinama u sastavu Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za **mart 2012. godine**, kako slijedi:

1. Općina Goražde **100.000,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614100 (BAL002) - Tekući transferi Općini Goražde na račun broj: 161-000-0092630161, otvoren kod Raiffeisen banke Sarajevo filijala Goražde
Vrsta prihoda: 732114, šifra: 033, Budžetska organizacija: 0000000
2. Općina Foča-Ustikolina **100.000,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614100 (BAL 003) - Tekući transferi Općini Foča-Ustikolina na račun broj:101-140-0000220255, otvoren kod Privredne banke Sarajevo, filijala Goražde.
3. Općina Pale-Prača **100.000,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614100 (BAL004) - Tekući transferi Općini Pale-Prača, na račun broj: 102-007-0000001426, otvoren kod Union banke Sarajevo, filijala Goražde.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Korisnici sredstava iz člana 1.

ove Odluke dužni su prije odobravanja sredstava za naredni mjesec podnijeti izvještaj o utrošku sredstava odobrenih ovom Odlukom.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko -podrinjskog kantona Goražde".

**Broj:03-14-989/12
27.07.2012.godine**

**PREMIJER
Alija Begović,s.r.**

G o r a ž d e

571

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 27.07.2012. godine, **d o n o s i:**

**O D L U K U
o jednokratnoj novčanoj pomoći
Muftijstvu goraždanskom**

I

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u iznosu od 8.000,00 KM Muftijstvu goraždanskom na ime pomoći za realizaciju ramazanskih aktivnosti.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sreds-

tva su planirana u Budžetu Vlade Bosnsko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu na **ekonomskom kodu 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama**.

Sredstva uplatiti na žiro-račun broj:101140000082612, kod Privredne banke Sarajevo filijala Goražde, sa naznakom: Za ramazanske aktivnosti.

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1000/12
27.07.2012. godine

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

572

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

I

Ovom Odlukom daje se saglasnost srednjim školama sa područja Bosan-

sko – podrinjskog kantona Goražde, za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, i to:

JU STŠ "Hasib Hadžović" Goražde Određeno radno vrijeme do 30.06.2013. godine

1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti
1 izvršilac 5 časova sedmično
2. Nastavnik matematike
2 izvršioca 2 pune norme
3. Nastavnik matematike
1 izvršilac 12 časova sedmično
4. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 1 puna norma
5. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 2 časa sedmično
6. Nastavnik biologije
1 izvršilac 3 časa sedmično
7. Nastavnik informatike
1 izvršilac 4 časa sedmično
8. Nastavnik TiZO-a
1 izvršilac 10 časova sedmično
9. Nastavnik hemije
1 izvršilac 1 puna norma
10. Nastavnik fizike
1 izvršilac 1 puna norma
11. Nastavnik francuskog jezika
1 izvršilac 2 časa sedmično
12. Nastavnik historije
1 izvršilac 1 puna norma
13. Nastavnik geodezije
1 izvršilac 2 časa sedmično
14. Nastavnik hemijske grupe predmeta tehnolog 1 izvršilac 1 puna norma
14. Nastavnik medicinske grupe predmeta
1 izvršilac 4 časa sedmično
15. Nastavnik ekonomske grupe predmeta
1 izvršilac 10 časova sedmično
17. Nastavnik stručnoteoretske nastave za zvanje tehničar drumskog saobraćaja 1 izvršilac 3 časa sedmično

18. Nastavnik elektrotehničke grupe predmetasmjer telekomunikacije
1 izvršilac 12 časa sedmično
19. Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta smjer energetika
1 izvršilac 14 časa sedmično
20. Nastavnik biotehnoške grupe predmeta 1 izvršilac 4 časa sedmično
21. Nastavnik mašinske grupe predmeta 1 izvršilac 1 puna norma
22. Nastavnik mašinske grupe predmeta 1 izvršilac 4 časa sedmično
23. Nastavnik stručnoteoretske nastave za zvanje građevinski tehničar
1 izvršilac 1 puna norma
24. Nastavnik stručnoteoretske nastave za zvanje građevinski tehničar
1 izvršilac 10 časova sedmično
25. Nastavnik stručno teoretske nastave za zvanje arhitektonski tehničar
1 izvršilac 18 časova sedmično
26. Nastavnik stručnoteoretske nastave za zvanje tehničar PTT-saobraćaja
1 izvršilac 1 puna norma
27. Nastavnik stručnoteoretske nastave za zvanje tehničar drumskog saobraćaja 1 izvršilac 1 puna norma
28. Pedagog, pedagog-psiholog, psiholog
1 izvršilac
29. Socijalni radnik 1 izvršilac
- (1 izvršilac koji će raditi u: JU STŠ "Hasib Hadžović" Goražde, JU SSŠ "Džemal Bijedić" Goražde i JU MSŠ "Enver Pozderović" Goražde)**
- JU SSŠ "Džemal Bijedić" Goražde
Određeno radno vrijeme do 30.06.2013. godine**
1. Nastavnik matematike
1 izvršilac 18 časova sedmično
2. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 3 časa sedmično
3. Nastavnik TiZO- a
1 izvršilac 2 časa sedmično
4. Nastavnik informatike
1 izvršilac 10 časova sedmično
5. Nastavnik historije
1 izvršilac 8 časova sedmično
6. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac 4 časa sedmično
7. Nastavnik fizike
1 izvršilac 4 časa sedmično
8. Nastavnik hemije
1 izvršilac 6 časova sedmično
9. Nastavnik ekologije (prof. biologije)
1 izvršilac 2 časa sedmično
10. Nastavnik islamske vjeronauke
1 izvršilac 13 časova sedmično
11. Nastavnik estetike
1 izvršilac 2 časa sedmično
12. Nastavnik stručnoteorijske nastave elektro struke
1 izvršilac 18 časova sedmično
13. Nastavnik stručnoteorijske nastave građevinske struke
1 izvršilac 8 časova sedmično
14. Nastavnik tehnologija materijala (frizer)
1 izvršilac 2 časa sedmično
16. Nastavnik tehnologija zanimanja (frizer)
1 izvršilac 3 časa sedmično
16. Nastavnik praktične nastave tekstilne struke
1 izvršilac 8 časova sedmično
17. Nastavnik praktične nastave elektro struke
1 izvršilac 12 časova sedmično
18. Nastavnik praktične nastave građevinske struke
1 izvršilac 14 časova sedmično
19. Nastavnik praktične nastave instaler centralnog grijanja
1 izvršilac 14 časova sedmično
20. Nastavnik praktične nastave maši-

- nske struke (plinski i vodoinstalater)
1 izvršilac 16 časova sedmično
21. Nastavnik praktične nastave zanimanje frizer- vlasuljar
1 izvršilac 4 časa sedmično

Određeno radno vrijeme do 31.12.2012. godine

1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac 20 časova sedmično
2. Nastavnik ekonomske grupe predmeta 1 izvršilac 1 čas sedmično

**JU MSŠ "Enver Pozderović" Goražde
Određeno radno vrijeme do 30.06.2012. godine**

1. Nastavnik matematike
1 izvršilac 14 časova sedmično
2. Nastavnik matematike
2 izvršioaca puna norma
3. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti
1 izvršilac 8 časova sedmično
4. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 15 časova sedmično
5. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac 17 časova sedmično
6. Nastavnik historije
1 izvršilac 4 časova sedmično
7. Nastavnik geografije
1 izvršilac 2 časa sedmično
8. Nastavnik hemije
1 izvršilac 4 časa sedmično
9. Nastavnik biologije
1 izvršilac 2 časa sedmično
10. Nastavnik informatike
1 izvršilac 1 čas sedmično
11. Nastavnik muzičke kulture
1 izvršilac, 6 časova sedmično
12. Nastavnik psihologije
1 izvršilac 6 časova sedmično
13. Nastavnik filozofije sa logikom
1 izvršilac 9 časova sedmično

14. Nastavnik TiZO- a
1 izvršilac 18 časova sedmično
15. Nastavnik praktične nastave (ugostiteljsko- turistički smjer)
1 izvršilac 6 časova sedmično
16. Nastavnik ekonomske grupe predmeta
1 izvršilac 10 časova sedmično
17. Nastavnik ekonomske grupe predmeta
1 izvršilac 1 puna norma

Određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva

1. Pedagog, pedagog-psiholog, psiholog
1 izvršilac

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

**Broj:03-38-1002/12
31.07.2012. godine
G o r a ž d e**

**P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.**

573

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

**O D L U K U
o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama sa područja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde**

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno radno vrijeme do 30.06.2013. godine, kako slijedi:

JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde

1. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 10 časova sedmično
2. Nastavnik matematike
1 izvršilac 1 puna norma
(12 časova u OŠ “Fahrudina Fahro Baščelija” i 8 časova u OŠ “Husein ef. Đo-žo” Goražde)
3. Nastavnik islamske vjeronauke
1 izvršilac 8 časova sedmično
4. Nastavnik informatike
1 izvršilac 7 časova sedmično
5. Nastavnik razredne nastave
2 izvršioca

JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići

1. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 10 časova sedmično
2. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac 1 puna norma
3. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac 4 časa sedmično
4. Nastavnik matematike
1 izvršilac 12 časova sedmično
5. Nastavnik fizike
1 izvršilac 12 časova sedmično
6. Nastavnik tehničke kulture
1 izvršilac 14 časova sedmično
(8 časova u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići i 6 časova u OŠ „Ustikolina” Ustikolina)

7. Nastavnik islamske vjeronauke
1 izvršilac 3 časa sedmično

JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina

1. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 1 puna norma,
2. Nastavnik informatike
1 izvršilac 4 časa sedmično
3. Nastavnik islamske vjeronauke
1 izvršilac 17 časova sedmično
4. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti
1 izvršilac 16 časova sedmično
5. Nastavnik biologije i hemije
1 izvršilac 11 časova sedmično
6. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac 7 časova sedmično
7. Nastavnik muzičke kulture
1 izvršilac 1 čas sedmično
8. Nastavnik kulture življenja
1 izvršilac 3 časa sedmično
9. Nastavnik građanskog obrazovanja
1 izvršilac 1 čas sedmično
10. Nastavnik razredne nastave
1 izvršilac
(Područna škola u Jabuci)
11. Pedagog 1 izvršilac
(Pola radnog vremena u OŠ „Ustikolina”, a pola radnog vremena u OŠ „Hasan Turčalo - Brzi”)

JU OŠ “Prača” Prača

1. Nastavnik tehničkog odgoja
1 izvršilac, 5 časova sedmično
2. Nastavnik muzičke kulture
1 izvršilac, 4 časa sedmično
3. Nastavnik informatike
1 izvršilac, 4 časa sedmično
4. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac, 7 časova sedmično
5. Nastavnik fizike
1 izvršilac, 2 časa sedmično
6. Nastavnik kulture življenja
1 izvršilac, 2 čas sedmično

7. Nastavnik islamske vjeronauke
1 izvršilac, 15 časova sedmično
8. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac, 16 časova sedmično
9. Nastavnik razredne nastave
2 izvršioca

JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača

1. Nastavnik razredne nastave
3 izvršioca
(1 u matičnoj školi u Ilovači, 1 izvršilac u područnoj školi Osanica i 1 izvršilac u područnoj školi Kraboriš)
2. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti
1 izvršilac 8 časova sedmično
3. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 1 puna norma
4. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 13 časova sedmično
5. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac 12 časova sedmično
6. Nastavnik matematike
1 izvršilac 1 puna norma
7. Nastavnik matematike
1 izvršilac 8 časova sedmično
8. Nastavnik TiZO-a
1 izvršilac 2 časa sedmično
9. Nastavnik islamske vjeronauke
1 izvršilac 8 časova sedmično
10. Nastavnik osnova tehnike
1 izvršilac 4 časa sedmično
11. Nastavnik građanskog obrazovanj
1 izvršilac 1 čas sedmično
12. Socijalni radnik 1 izvršilac
(Polu radnog vremena u OŠ „Hasan Turčalo Brzi“, a pola radnog vremena u OŠ „Ustikolina“ Ustikolina)

JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde

1. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac 8 časova sedmično

2. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac 8 časova sedmično
3. Nastavnik biologije
1 izvršilac 1 puna norma
4. Nastavnik biologije
1 izvršilac 5 časova sedmično
5. Nastavnik kulture življenja
1 izvršilac 2 časa sedmično

JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde

1. Nastavnik klavira
2 izvršioca puno radno vrijeme
2. Nastavnik gitare
3 izvršioca puno radno vrijeme
3. Nastavnik gitare
1 izvršioca 14 časova sedmično
4. Nastavnik harmonike
1 izvršilac puno radno vrijeme
5. Nastavnik harmonike
1 izvršilac 14 časova sedmično
6. Nastavnik violine
1 izvršilac 12 časova sedmično
7. Nastavnik solfeggia
1 izvršilac 12 časova sedmično

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-38-1001/12

31.07.2012. godine

P R E M I J E R

Alija Begović,s.r.

G o r a ž d e

574

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde» broj: 5/03), a u skladu sa Zakonom o izvrše-

nju Budžeta Bosansko – podrinjskog kantona Goražde broj: 4/12 i Programom o utrošku novčanih sredstava ekonomski kod 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Vlada Bosansko – podrinjskog Kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 31. 07.2012.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
za pomoć u rješavanju socijalnog
statusa RVI

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **16.000,00 KM** na ime Projekta pomoći u rješavanju socijalnog statusa RVI sa prostora Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za **mjesec juni 2012. godine.**

Član 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde - **ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Projekti udruženja b/p.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti nosiocu Projekta, Savezu RVI «Sinovi Drine» Goražde, na žiro-račun broj: 1990540055747836, otvoren kod SPARKASSE banke Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan-

om objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1006/12
31.07.2012. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

575

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Odluke Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde broj:01-14-425/12 od 29.05.2012. godine o davanju saglasnosti na Program “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012.godinu” («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 8/12), utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu za 2012. godinu, i Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji broj:04-14-925-4/12 od 25.06.2012.godine, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o isplati novčanih sredstava
za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj
za proizvodnju svježeg kravljeg
mlijeka

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva **u iznosu od 1.013,85 KM** za podsticaj u poljoprivredi – **podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec januar 2012. godine.**

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1.Fejzić Husein	15,75KM
2.Halilović Adis	75,00KM
3.Džemidžić Huso	66,15KM
4.Deljo Suvad	43,05KM
5.Salman Ramo	21,30KM
6.Hadžović Mušan	75,00KM
7.Šahović Muris	33,75KM
8.Imamović Amir	23,55KM
9.Mulahmetović Husein	75,00KM
10.Čengić Ismeta	15,60KM
11.Muratpahić Mujesira	19,05KM
12.Aganspahić Ševko	39,00KM
13.Aganspahić Sejno	50,10KM
14.Dedović Džemila	37,80KM
15.Čolo Senad	18,45 KM
16.Hodo Zahid	46,20 KM
17.Begović Hajra	40,05 KM
18.SPP "DEA"	
VI.Dedović Enisa	75,00 KM
19.SPP "DELJO"	
VI. Deljo Elvir	75,00 KM
20.SPP "FARMA MASLAR"	
VI.Maslar Nusreta	75,00 KM
21.SPP "MILKA"	
VI. Žuga Bahra	75,00 KM
22.SPP "ĆUROVIĆ"	
VI.Ćurović Maida	19,05 KM

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 614 500 – POD 002 Subvencije za poljoprivrednu

proizvodnju za 2012.godinu.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1014/12
31.07.2012.godine
P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.
G o r a ž d e

576

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Odluke Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde broj: 01-14-425/12 od 29.05.2012. godine o davanju saglasnosti na Program "Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012.godinu" («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:8/12), utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu za 2012.godinu, i Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj:04-14-925-4/12. od 25.06.2012.godine, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj 31.07.2012.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o isplati novčanih sredstava
za podsticaj u poljoprivredi –podsticaj
za proizvodnju svježeg kravljeg
mlijeka**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasn-

ost Ministarstvu za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi – **podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec februar 2012. godine u iznosu od 888,75KM.**

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1.Halilović Adis	75,00KM
2.Džemidžić Huso	59,55KM
3.Deljo Suvad	41,85KM
4.Salman Ramo	38,55KM
5.Hadžović Mušan	75,00KM
6.Šahović Muris	24,75KM
7.Mulahmetović Husein	75,00KM
8.Čengić Ismeta	16,35KM
9.Aganspahić Ševko	54,60KM
10.Aganspahić Sejno	54,15KM
11.Dedović Džemila	21,00KM
12.Hodo Zahid	40,05KM
13.Begović Hajra	38,10KM
14. SPP “DEA”	
VI.Dedović Enisa	75,00 KM
15. SPP “DELJO”	
VI.Deljo Elvir	49,80 KM
16. SPP “FARMA MASLAR”	
VI.Maslar Nusreta	75,00 KM
17. SPP “MILKA”	
VI.Žuga Bahra	75,00 KM

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda **614 500 – POD 002 - Subvencije za poljoprivre-**

dnu proizvodnju za 2012.godinu.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1013/12
31.07.2012.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Alija Begović,s.r.

577

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Odluke Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde broj:01-14-425/12. od 29.05.2012. godine o davanju saglasnosti na Program “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012.godinu” («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj:8/12), utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu za 2012.godinu, i Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj:04-14-925-4/12 od 25.06.2012.godine, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi –podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasn-

ost Ministarstvu za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi – **podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec mart 2012.godine u iznosu od 1.026,60 KM.**

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1.Hodo Ragib	27,30KM
2.Ratković Enes	23,85KM
3.Džemidžić Huso	75,00KM
4.Deljo Suvad	44,40KM
5.Salman Ramo	47,40KM
6.Hadžović Mušan	75,00KM
7.Šahović Muris	56,25KM
8.Imamović Amir	46,20KM
9.Mulahmetović Husein	75,00KM
10.Aganspahić Ševko	39,45KM
11.Aganspahić Sejno	39,90KM
12.Adžem Safet	49,35KM
13.Čolo Senad	25,20KM
14.Hodo Zahid	45,90 KM
15.Begović Hajra	57,30 KM
16. SPP "DEA"	
VI.Dedović Enisa	75,00 KM
16. SPP "DEA"	
VI.Dedović Enisa	75,00 KM
17. SPP "DELJO"	
VI.Deljo Elvir	49,95 KM
18. SPP "FARMA MASLAR"	
VI.Maslar Nusreta	75,00 KM
19. SPP "MILKA"	
VI.Žuga Bahra	75,00 KM
20. SPP "ĆUROVIĆ"	
VI.Ćurović Maida	34,15 KM

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda **614 500 – POD 002 Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju za 2012.godinu.**

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1012/12

31.07.2012.godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Alija Begović,s.r.

578

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu **UDRUŽENJA POVRATNIKA „ZAVIČAJ“**, na osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

**UDRUŽENJE POVRATNIKA
„ZAVIČAJ“.**

Sjedište udruženja u Goraždu, ulica 43. drinske brigade b.b.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem R-I-6/2012 u prvu knjigu Registra, **dana 05.07.2012. godine.**

3. **UDRUŽENJE POVRATNIKA „ZAVIČAJ“** je dobrovoljno, nevladino, vanstranačko udruženje sa sljedećim programskim ciljevima i djelatnostima, i to:

- **Organizovanje povratnika radi ostvarenja njihovih prava i interesa, a u svrhu održivog povratka;**
- **Upoznavanje povratnika sa stanjem i zbivanjem na planu stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i dr.;**
- **Zalaganje za ostvarenje prava i održivog povratka populacije mladih.**

4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje UDRUŽENJA POVRATNIKA „ZAVIČAJ“ su:

MANDIĆ JELA – predsjednik udruženja

GRUJIĆ RATKO – podpredsjednik udruženja

5. UDRUŽENJE POVRATNIKA „ZAVIČAJ“ djeluje na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica, čiji nadzor nad radom vrši nadležni kantonalni organ u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost udruženja.

O b r a z l o ž e n j e

UDRUŽENJE POVRATNIKA „ZAVIČAJ“ podnijelo je Ministarstvu za

pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana članom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine,“ broj: 45/02“), i to: Odluka o osnivanju udruženja, Statut udruženja (2x), Odluka o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja i Spisak članova organa upravljanja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je ocijenilo da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar UDRUŽENJA POVRATNIKA „ZAVIČAJ“, stoga je, shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 50,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 46. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,“ broj: 17/04, 9/07, 14/08 i 2/12) i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis u registar udruženja u iznosu od 200,00 KM uplaće-

na je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem broj:05-14-500-2/11 od 04.11. 2011. godine („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 14/11) i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj:UP-1:05-05-47/12 **MINISTAR**
05.07.2012. godine **Radmila Janković,s.r.**
G o r a ž d e

579

Na osnovu člana 24. stav (1) tačka 20. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 19/07 i 11/08), člana 6. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 53. stav 5, člana 234. stavovi 1. i 2. kao i člana 237. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/10), Općinsko vijeće Pale, na XXXV sjednici, održanoj 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
O PREUZIMANJU PRAVA
I OBAVEZA OSNIVAČA
I USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE
I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE
DOM ZDRAVLJA „PRAČA“

DIO PRVI - UVODNI DIO

Član 1.
(Osnivač)

(1) Općinsko vijeće Pale-Prača (u daljem tekstu: osnivač) je osnivač Javne ustanove Dom zdravlja „Prača“, koja je osnovana u cilju obavljanja primarne zdravstvene zaštite na području općine Pale-Prača.

(2) Ovom se Odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja „Prača“ sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) (u daljem tekstu: Federalni zakon).

Član 2.

(Naziv i sjedište)

(1) Dom zdravlja iz člana 1. stava (1) ove Odluke nastavlja sa radom i posluje pod nazivom: Javna ustanova Dom zdravlja „Prača“ (u daljem tekstu: Dom zdravlja), u državnoj svojini.

(2) Sjedište Doma zdravlja je u Prači, na adresi Himze Sablje, broj 3.

Član 3.

(Status pravnog lica)

Dom zdravlja ima svojstvo pravnog lica i upisan je u sudski registar kod nadležnog suda u Goraždu.

Član 4.

(Djelatnost)

(1) Dom zdravlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata sljedeće:

- a) djelatnost porodične medicine,
- b) palijativna njega,
- c) djelatnost zdravstvene zaštite djece,
- d) djelatnost polivalentnih patронаžnih sestara u zajednici,
- e) higijensko-epidemiološka zaštita,

- f) zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja,
- g) fizikalna i mentalna rehabilitacija u zajednici,
- h) polivalentna zubozdravstvena zaštita,
- i) laboratorijska i radiološka dijagnostika primarnog nivoa,
- j) liječenje i rehabilitacija u kući,
- k) zaštita reproduktivnog zdravlja žena,
- l) hitna medicinska pomoć,
- lj) administrativno - tehnički poslovi za vlastite potrebe.

Specijalističko-konsultativnu djelatnost iz člana 39. stav (3) Federalnog zakona će obavljati JU Kantonalna bolnica Goražde.

Dom zdravlja je dužan učestvovati u osiguranju uvjeta za pružanje specijalističkokonsultativne djelatnosti iz člana 39. stav 3. Federalnog zakona, u skladu sa posebnim ugovorom između Doma zdravlja i JU Kantonalna bolnica Goražde.

(2) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10), djelatnost Doma zdravlja obuhvata sljedeće razrede:

- a) 86.21 – Djelatnosti opće medicinske prakse,
- b) 86.22 – Djelatnosti specijalističke medicinske prakse,
- c) 86.23 – Djelatnosti stomatološke prakse,
- d) 86.90 – Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite,
- e) 63.11 – Obrada podataka.

Član 5.

(Statut Doma zdravlja)

(1) Statut je osnovni opći akt Doma zdravlja, koji donosi upravni odbor uz obaveznu saglasnost osnivača.

(2) Statutom Doma zdravlja se uređuju osnovna pitanja vezana za rad Doma zdravlja i to:

- a) naziv i sjedište osnivača;
- b) naziv i sjedište Doma zdravlja;
- c) djelatnost Doma zdravlja;
- d) izvore i načine obezbjeđenja sredstava za rad Doma zdravlja;
- e) način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima;
- f) prava i obaveze osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti zbog koje je Dom zdravlja osnovan;
- g) međusobna prava i obaveze Doma zdravlja i osnivača;
- h) imenovanje direktora i organa upravljanja Doma zdravlja;
- i) stručna tijela Doma zdravlja, mandate članova stručnih tijela, način izbora i finansiranje;
- j) lice koje će do imenovanja direktora Doma zdravlja obavljati poslove i vršiti ovlaštenja direktora;
- k) druga pitanja od značaja za rad Doma zdravlja.

Član 6.

(Statusne promjene i promjena djelatnosti)

(1) Dom zdravlja ne može vršiti

statusne promjene (promjena naziva, sjedišta i druge promjene utvrđene zakonom) bez saglasnosti osnivača.

(2) Promjenu ili proširenje djelatnosti Doma zdravlja ne može obaviti bez saglasnosti osnivača, koja se daje u formi odluke, a na način i u postupku propisanim Federalnim zakonom.

Član 7.

(Prava i obaveze Doma zdravlja)

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke, Dom zdravlja zadržava objekte i opremu sa trajnim pravom korištenja, kao i radnike, odnosno sva prava i obaveze Javne ustanove Dom zdravlja „Prača“.

(2) Objekti i oprema iz stava (1) ovog člana su vlasništvo osnivača.

Član 8.

(Zakup)

(1) Dom zdravlja može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta (prostor i opremu) izdati u zakup, ukoliko to ne remeti obavljanje djelatnosti Doma zdravlja.

(2) Upravni odbor Doma zdravlja svake kalendarske godine odlukom utvrđuje višak zdravstvenog i nezdravstvenog prostora, a uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje općinskog načelnika.

(3) Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja općinskog načelnika i odluke Upravnog odbora Doma zdravlja, direktor Doma zdravlja raspisuje javni og-

las za prikupljanje ponuda za davanje u zakup jedinica zakupa, u skladu sa Federalnim zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, kao i propisima koji regulišu oblast javnih nabavki.

Član 9.

(Sredstva rada)

Sredstva za rad i razvoj Doma zdravlja ostvaruje:

- a) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde,
- b) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,
- c) ugovorom sa Ministarstvom za socialnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde (u daljem tekstu: Ministarstvo),
- e) ugovorom na osnovu proširenog i do brovoljnog zdravstvenog osiguranja,
- f) iz sredstava osnivača,
- g) iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave,
- h) iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
- i) slobodnom prodajom usluga na tržištu te
- j) iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Doma zdravlja.

Član 10.

(Prihodi i rashodi)

Statutom Doma zdravlja regulirat će se način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima.

Član 11.

(Odgovornost za obaveze)

(1) Dom zdravlja je odgovoran za svoje obaveze imovine kojom raspolaže.

(2) Osnivač Doma zdravlja je supsidijarno odgovoran za obaveze Doma zdravlja, do visine osnivačkog uloga.

**DIO DRUGI - ODGOVORNOST
I OBAVEZE DOMA
ZDRAVLJA PREMA
OSNIVAČU**

Član 12.

**(Odgovornost i obaveze
prema osnivaču)**

(1) Dom zdravlja je odgovoran osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan.

(2) Obaveze Doma zdravlja prema osnivaču su:

- a) da pribavi saglasnost osnivača kod svih statusnih promjena Doma zdravlja;
- b) da pribavi saglasnost osnivača kod donošenja statuta Doma zdravlja;

- c) da pribavi saglasnost osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada sa finansijskim planom;
- d) da najmanje jednom godišnje podnosi osnivaču izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja, koji sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju;
- e) da pribavi saglasnost osnivača kod proširenja i promjene djelatnosti Doma zdravlja;
- f) da pribavi saglasnost osnivača kod donošenja pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- g) druge obaveze utvrđene zakonom.

**DIO TREĆI - ORGANI UPRAVLJANJA,
RUKOVOĐENJA
I KONTROLE
POSLOVANJA**

Član 13.

(Upravni odbor)

(1) Organ upravljanja u Doma zdravlja je Upravni odbor.

(2) Djelokrug Upravnog odbora je:

- a) donošenje Statuta Doma zdravlja;
- b) imenovanje i razrješavanje direktora, odnosno v.d. direktora Doma zdravlja;
- c) utvrđivanje planova rada i razvoja Doma zdravlja;
- d) utvrđivanje godišnjeg programa

- ma rada;
- e) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
 - f) donošenje općih akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i drugih općih akata, u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja;
 - g) odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Dom zdravlja osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Doma zdravlja;
 - h) usmjeravanje, kontrolisanje i ocijenjivanje rada direktora;
 - i) rješavanje svih pitanja odnosa s osnivačem;
 - j) odlučivanje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Statutom Doma zdravlja;
 - k) odgovaranje osnivaču za rezultate rada Doma zdravlja.
 - l) odlučivanje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ, određen Statutom Doma zdravlja, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa;
 - m) podnošenje osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaja o poslovanju Doma zdravlja;
 - n) obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja.

(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Općinsko vijeće Pale-Prača, na prijedlog općinskog načelnika uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.

(4) Upravni odbor ima tri člana i čine ga predstavnici:

- a) osnivača – jedan član,
- b) stručnih radnika Doma zdravlja – jedan član,
- c) Ministarstva - jedan član,

(5) Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Doma zdravlja imenuju se u proceduri u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03 i 34/03).

(7) Način izbora, opoziva i mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja, vrši se u skladu sa propisima o ustanovama, ako Federalnim zakonom nije drugačije određeno.

8) Bliže kriterije za imenovanje Upravnog odbora Doma zdravlja utvrdit će Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.

(9) Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Doma zdravlja.

Član 14. (Direktor)

(1) Organ rukovođenja u Doma zdravlja je direktor, koji organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom

zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja.

(2) Direktor Doma zdravlja imenuje se na osnovu javnog oglasa, u skladu sa zakonom.

(3) Direktora Doma zdravlja imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost općinskog načelnika, na način i u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja.

(4) Za Direktora Doma zdravlja imenuje se lice koje ima završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Doma zdravlja, kao i druge uvjete propisane Federalnim zakonom i Statutom Doma zdravlja.

Za direktora Doma zdravlja imenuje se lice koje, pored navedenih uvjeta, ima znanje o zdravstvenom menadžmentu.

Uvjet o znanju iz zdravstvenog menadžmenta tražit će se u konkursnoj proceduri tek nakon donošenja podzakonskog akta od strane federalnog ministra zdravstva.

(5) Direktor učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

(6) Mandat direktora Doma zdravlja traje četiri godine.

(7) Po isteku mandata, isto lice može, na osnovu javnog oglasa, ponovo biti imenovano za generalnog direktora ovog Doma zdravlja, ali najviše za još jedan mandatni period.

(8) Ukoliko direktor Doma zdravlja nije imenovan u skladu sa zakonom u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, kao i drugim slučajevima prestanka mandata direktora, odluku o postavljenju vršioca dužnosti direktora donosi Upravni odbor Doma zdravlja, najduže na period do šest mjeseci, a u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Doma zdravlja.

(9) Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Doma zdravlja.

Član 15.

(Stručno vijeće Doma zdravlja)

(1) Stručno vijeće Doma zdravlja je savjetodavni organ direktoru Doma zdravlja.

(2) Članove Stručnog vijeća imenuje direktor na prijedlog šefova organizacionih jedinica Doma zdravlja, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Način rada i odlučivanja Stručnog vijeća uređuje se poslovnikom o radu Stručnog vijeća, na koji saglasnost daje direktor Doma zdravlja, a nadležnost istog je utvrđena Federalnim zakonom.

Član 16.

(Etički komitet Doma zdravlja)

(1) Etički komitet Doma zdravlja je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Doma zdravlja na načelima etike i medicinske deontologije.

(2) Etički komitet će biti imenovan zajednički sa ostalim zdravstvenim ustanovama sa područja BPK Goražde i najmanje jednog predstavnika Doma zdravlja imenuje Upravni odbor, a sačinjava ga najmanje devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Imenovanje, mandat, način izbora, kao i finansiranje Etičkog komiteta utređuje se Statutom Doma zdravlja, u skladu sa odredbama Federalnog zakona.

(4) Nadležnost Etičkog komiteta Doma zdravlja propisana je Federalnim zakonom.

(5) Etički komitet donosi poslovnik o svom radu.

Član 17.

(Komisija za lijekove)

(1) Komisija za lijekove Doma zdravlja je organ koji osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Domu zdravlja.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana će biti imenovana zajednički sa ostalim zdravstvenim ustanovama sa područja BPK Goražde i najmanje jednog predstavnika Doma zdravlja imenuje Upravni odbor iz reda specijalista medicine, farmacije, stomatologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Način rada i odlučivanja Komisije za lijekove uređuje se poslovnikom o radu Komisije, a nadležnost iste je utvrđena Federalnim zakonom.

Član 18.

(Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga)

(1) Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Doma zdravlja koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Domu zdravlja, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana odražavat će ravnopravnu zastupljenost oba spola.

Član 19.

(Regulisanje nadležnosti organa)

Bliže odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, Komisiji za lijekove i Komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom Odlukom, uredit će se Statutom Doma zdravlja.

Član 20.

(Prava zaposlenika)

Zaposlenici Doma zdravlja ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonom, Statutom Doma zdravlja i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Član 21.

(Nadzor)

Nadzor nad radom Doma zdra-

vlja i radom zdravstvenih radnika Doma zdravlja obuhvata:

- a) unutrašnji nadzor i
- b) zdravstveno-inspekcijski nadzor.

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

(Obaveza donošenja Statuta)

Upravni odbor je obavezan da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, donese Statut Doma zdravlja u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Član 23.

(Prelazna odredba)

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Javne ustanove Dom zdravlja „Prača“ („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br.17/98).

Član 24.

(Upis u sudski registar)

Stupanjem na snagu ove Odluke, Dom zdravlja je obavezan izvršiti promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Goraždu, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Član 25.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-65/12 **PREDSJEDAVAJUĆI**
31.07.2012.godine **Fuad Crnčalo,s.r.**
Pale-Prača

580

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 15/09), člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale-Prača („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br.4/08), Općinsko vijeće Pale, na svojoj XXXV redovnoj sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu formiranja komisije za vršenje tehničkog pregleda, načinu vršenja tehničkog pregleda objekata i utvrđivanju troškova tehničkog pregleda

Član 1.

Ovom Odlukom u Odluci o načinu formiranja komisije za vršenje tehničkog pregleda objekata, načinu vršenja tehničkog pregleda objekata i utvrđivanju troškova tehničkog pregleda objekata („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br.3/12) vrši se izmjena i dopuna tako što se u **članu 7. stav 2. briše i dodaje novi stav koji glasi:**

„Ako se iz izvedenih građevinskih rad-

ova ne može utvrditi površina iskazana u m² (benzinske pumpe, kotlovnice, mostovi, hidrocentrale, trafostanice, dalekovodi, telekomunikacijski objekti, infrastrukturni objekti i sl.), troškovi tehničkog pregleda zavise od investicione vrijednosti objekta kako slijedi:

- za objekte investicione vrijednosti do 100.000,00 KM troškovi tehničkog pregleda iznose 2.000,00 KM,
- za objekte investicione vrijednosti od 100.000,00 KM do 200.000,00 KM troškovi tehničkog pregleda iznose 2.500,00 KM,
- za objekte investicione vrijednosti od 200.000,00 KM do 300.000,00 KM troškovi tehničkog pregleda iznose 3.000,00 KM,
- za objekte investicione vrijednosti od 300.000,00 KM do 400.000,00 KM troškovi tehničkog pregleda iznose 3.500,00 KM,
- za objekte investicione vrijednosti od 400.000,00 KM do 500.000,00 KM troškovi tehničkog pregleda iznose 4.000,00 KM,
- I tako za svako uvećenje investicione vrijednosti objekta za 100.000,00 KM, troškovi tehničkog pregleda se uvećavaju za 500,00 KM, s tim da taj iznos ne može preći 10.000,00 KM.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-66/12 PREDSJEDAVAJUĆI
31.07.2012. godine Fuad Crnčalo,s.r.
Pale-Prača

581

Na osnovu člana 60. Zakona o

zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br.19/03), člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br.19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br.4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U o ispravci upisa u zemljišnoknjižnim ulošcima

Član 1.

Ovom se Odlukom od strane Općine Pale-Prača odobrava ispravka upisa kod Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Goraždu, tako što:

- zemljište označno kao k.č.br. 1778/4, 1778/5, 1778/6, 1778/7, 1778/8, 1778/9, 1778/10, 1778/11 i 1778/13 iz ZK uložka 281. katastarska općina Turkovići, prebaciti u ZK uložka 280. katastarska općina Turkovići.
- zemljište označno kao k.č.br. 2184/4, 2184/5, 2184/6, 2184/7, 2184/8, 2184/9, 2184/10 i 2184/11 iz ZK uložka 123. katastarska općina Hrenovica, prebaciti u ZK uložka 125. katastarska općina Hrenovica.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-67/12 PREDsjedavajući
31.07.2012.godine Fuad Crnčalo,s.r.
Pale-Prača

582

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:4/08), a povodom obilježavanja Dana otpora mjesne zajednice Prača, Općinsko vijeće Pale-Prača, na XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o imenovanju Organizacijskog odbora

Član 1.

Povodom **Dana otpora mjesne zajednice Prača 2012. godine, 18. Avgusta**, održat će se svečana manifestacija, povodom čega se imenuje Organizacijski odbor u sljedećem sastavu:

1. Čolo Jusuf - predsjednik,
2. Drugovac Nedžad - član,
3. Sablja Kemal - član,
4. Ćutuk Memsud - član,
5. Drugovac Dževad - član,
6. Žigo Elvir - član,
7. Zec Asim - član,
8. Ćuprija Hajrudin - član,
9. Brdarić Kemal - član,
10. Sablja Adil - član,
11. Drugovac Husnija - član,
12. Ruhotina Suad - član,
13. Prljača Safija - član

Član 2.

Organizacijski odbor je dužan sačiniti program manifestacije i predračun potrebnih finansijskih sredstava te po završetku manifestacije sačiniti izvještaj i dostaviti ga općinskom načelniku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-68/12 PREDsjedavajući
31.07.2012. godine Fuad Crnčalo,s.r.
Pale-Prača

583

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na svojoj XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o imenovanju Organizacijskog odbora

Član 1.

Povodom kulturno-sportske manifestacije "**Pračansko ljeto 2012.**", imenuje se Organizacijski odbor u sljedećem sastavu:

- Ramiz Aganović - predsjednik,
- Munir Radača - dopredsjednik,
- Šefko Mutapčić - član,

- Fuad Crnčalo - član,
- Nihad Čolo - član,
- Muhamed Ćutuk - član,
- Sabina Imširović - član,
- Sulejman Omerović - član,
- Mirsada Jašarević - član,
- Adis Imširović - član.

Član 2.

Organizacijski odbor je dužan sačiniti program manifestacije i predračun potrebnih novčanih sredstava.

Član 3.

Po završetku manifestacije sačiniti finansijski izvještaj o utrošku novčanih sredstava i dostaviti ga općinskom načelniku.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-69/12 PREDSJEDAVAJUĆI
31.07.2012. godine Fuad Crnčalo,s.r.
Pale-Prača

584

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na svojoj XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U o imenovanju Organizacijskog odbora

Član 1.

Povodom 27. septembra, Dana Općine Pale-Prača i Dana oslobođenja MZ Hrenovica, imenuje se Organizacijski odbor u sljedećem sastavu:

1. Crnčalo Fuad - predsjednik,
2. Sipović Edib - član,
3. Čolo Jusuf - član,
4. Ćutuk Memsud - član,
5. Aganović Ramiz - član,
6. Omerović Sulejman - član,
7. Ćutuk Muhamed - član,
8. Čolo Nihad - član,
9. Radača Munir - član,
10. Ćuprija Hjarudin - član,
11. Drugovac Husnija - član,
12. Sprečo Kasim - član.

Član 2.

Organizacijski odbor je dužan sačiniti program manifestacije i predračun potrebnih finansijskih sredstava, a po završetku manifestacije sačiniti izvještaj i dostaviti ga općinskom načelniku.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-70/12 PREDSJEDAVAJUĆI
31.07.2012.godine Fuad Crnčalo,s.r.
Pale-Prača

585

Na osnovu članova 43 - 46. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 51/06), člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o neposrednom učestvovanju građana
u odlučivanju u Općini Pale-Prača

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom se Odlukom uređuje način i postupak učešća građana u odlučivanju, oblici i mehanizmi učešća, subjekti, mjere i aktivnosti koje preduzimaju organi lokalne samouprave (u daljem tekstu: organi Općine) u cilju podsticanja i uključivanja građana u procese planiranja, donošenja odluka i njihovu implementaciju i druga pitanja u vezi sa načinom i postupkom učešća građana u odlučivanju.

Član 2.

Organi Općine dužni su da obezbijede da građani, nevladine organizacije i druge organizacije i zainteresovane grupe budu blagovremeno informisani o svim pitanjima koja su od značaja za njihov život i rad.

Građani i subjekti iz stava 1. Ovog člana imaju pravo da dobiju potrebne informacije radi uključivanja u faze prethodnog izjašnjavanja, a naročito u pripremi planova, programa razvoja, utvrđivanja investicione politike, kao i izradi i donošenju propisa i drugih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, procedurama za ostvarivanje utvrđenih prava i izvršavanje obaveza kod organa Općine, kao i o drugim pitanjima koja su od interesa za ostvarivanje prava ili izvršavanje obaveza građana.

Član 3.

Organi Općine su dužni da, prije donošenja odluke ili drugog akta, povratno informišu građane i druge podnosiocima o zauzetim stavovima po njihovim prijedlozima, primjedbama ili sugestijama.

Član 4.

Radi boljeg razumijevanja razloga za donošenje konkretnog akta, organi Općine dužni su da, prilagode formu akta i sadržaj rješenja i objašnjenja, potrebama i mogućnostima učesnika o pravima i finansijskim obavezama koje se aktom predlažu.

Član 5.

Organi Općine dužni su da, u skladu sa odredbama ove Odluke i u zavisnosti od konkretnih okolnosti i finansijskih mogućnosti Općine, koriste različite mehanizme radi podsticanja i uključivanja građana u proces odlučivanja.

II - OBLICI I MEHANIZMI UČEŠĆA

Član 6.

Lokalno stanovništvo učestvuje u izjašnjavanju i odlučivanju putem oblika neposrednog učešća građana utvrđenih Zakonom o principima lokalne samouprave – putem referenduma, mjesnog zbora građana i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja i putem drugih oblika utvrđenih Statutom Općine – referendum, zbora građana, građanskih inicijativa, predstavki, prijedloga, pritužbi, javnih rasprava i sati građana.

Član 7.

Prethodno izjašnjavanje lokalnog stanovništva sprovodi se u postupku prije donošenja planskih akata (plana razvoja, prostornih i urbanističkih planova, programa razvoja djelatnosti i investicijskih programa).

Prethodno izjašnjavanje o aktima iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje se putem izjašnjavanja mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih grupa u zajednici.

Organi Općine, u zavisnosti od prirode akta i finansijskih mogućnosti, mogu prethodno izjašnjavanje obezbijediti putem anketa, organizovanjem zborova građana, održavanjem stručnih rasprava, okruglih stolova ili drugih oblika izjašnjavanja.

Član 8.

Lokalno stanovništvo učestvuje u odlučivanju na način što se izjašnjava o aktima koje donosi lokalna samouprava, a naročito:

- Statutu Općine;
- planovima i programima razvoja;
- lokalnim planskim dokumentima;
- višegodišnjem investicionom planu;
- budžetu Općine;
- programu zaštite i unapređivanja životne sredine;
- programu uređivanja građevinskog zemljišta i
- odlukama i drugim aktima kojima se utvrđuju prava i obaveze građana.

Član 9.

Organi Općine su dužni lokalnom stanovništvu, putem veb-sajta i na drugi odgovarajući način, učiniti dostupnim: izvještaj o realizaciji propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvještaj o radu općinskog načelnika, organa lokalne uprave i službi, izvještaj o ostvarivanju prava i izvršavanju obaveza građana i pravnih lica u prvostepenom i drugostepenom postupku, izvještaj o stanju uređenja prostora, odluke o izboru najpovoljnije ponude i zaključene ugovore u postupku javnih nabavki i zaključene ugovore o raspolaganju imovinom.

Član 10.

Organi Općine podstiču učešće građana u javnom životu i putem drugih oblika: organizovanjem foruma potrošača i korisnika usluga, organizovanjem tematskih ili foruma interesnih grupa, panela građana, organizovanjem okruglih stolova i tribina o specifičnim problemima i pitanjima nacionalnih i etničkih zajednica, osoba sa invaliditetom, lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, žena, omladine i djece, starih lica, penzionera kao i drugih zainteresovanih

grupa i organizacija.

Član 11.

Mehanizmi za učešće građana u odlučivanju:

- a) informisanje lokalnog stanovništva putem veb-sajtova, informativnih brošura, medija, biltena, medija-planova, anketa, upitnika, panoa, oglasnih tabli za obavještanje, pisanih ili telefonskih poziva i sl.
- b) dobijanje prijedloga i mišljenja od građana putem dežurnih telefona, kutije primjedbi, knjige žalbi i utisaka i sl.
- c) edukacija lokalnih službenika, namještenika i građana putem organizovanja radionica, održavanje stalnih ili povremenih sastanaka, organizovanje seminara, informacionog centra, gostovanja predavača, organizovanja okruglih stolova i dr;
- d) angažovanje volontera za pružanje pomoći licima u stanju socijalne potrebe;
- e) obezbjeđivanje učešća žena i nacionalnih i etničkih zajednica, mladih i drugih grupa u donošenju i razmatranju akata i dokumenata od značaja za njih;
- f) učešće predstavnika nevladinih organizacija u radu radnih grupa na izradi: propisa, strateških dokumenata (programa i planova razvoja iz pojedinih upravnih oblasti), akcionih planova za realizaciju strateških i izradu i implementaciju drugih dokumenata iz nadležnosti Općine;
- g) uključivanje predstavnika nevladinih organizacija u izradu brošura, vodiča i drugih publikacija kojima se podstiče uključivanje građana u pro-

ces donošenja odluka, kao i u realizaciju mjera i aktivnosti koje na tom planu preduzimaju nadležni organi Općine.

Član 12.

Organi Općine dužni su da informišu građane o mehanizmima i oblicima njihovog učešća u procesu odlučivanja i da stvore uvjete za njihovu primjenu.

Član 13.

Organi Općine dužni su da razvijaju razne oblike učešća mladih u procese planiranja i odlučivanja u Općini i njihovog konsultovanja.

Radi podrške aktivnostima organizacija i asocijacija mladih ili u cilju njihovog udruživanja, organi Općine će podsticati rad ovih organizacija i asocijacija konkretnim mjerama i aktivnostima, kao što su: osnivanje centra za mlade, omladinskih savjeta, đачkih parlamenata, planiranje slobodnog vremena mladih i društveno-kulturne aktivnosti, uspostavljanje saradnje sa školama, uključivanje mladih u programe stručnog osposobljavanja, podsticanje zapošljavanja, rješavanje smještajnih i stambenih potreba, uključivanje u rad Općinskog vijeća, prevencije u borbi protiv bolesti, zavisnosti i sl.

Član 14.

Organi Općine će obezbijediti da se o pitanjima od općeg interesa u postupke donošenja odluka uključi što šira javnost: građani, privredni subjekti i preduzetnici, nevladine i druge organiza-

cije i zainteresovane grupe u zajednici.

Općina će radi ostvarivanja saradnje sa nevladinim organizacijama, imenovati kontakt osobu.

Član 15.

Prije otpočinjanja postupka za pripremu i donošenje akata iz člana 8. ove Odluke, nadležni organ utvrđuje plan učešća građana za svaki od navedenih akata.

Planom učešća definišu se oblici i mehanizmi učešća građana u procesu donošenja tog akta i utvrđuje rok za postupanje nadležnih organa.

Plan učešća građana objavljuje se na pogodan način radi upoznavanja građana.

Član 16.

Organ lokalne uprave za odnosnu upravnu oblast obavezan je da obezbijedi sprovođenje oblika i mehanizama učešća građana za svaki pojedinačan akt utvrđen ovom Odlukom.

Član 17.

Organi lokalne uprave dužni su da omogućе licima sa posebnim potrebama učešće u ostvarivanju prava iz ove Odluke na način primjeren potrebama i mogućnostima tih lica.

III - POSTUPAK UČEŠĆA

Utvrđivanje potreba lokalnog stanovništva

Član 18.

Pripremne poslove za izradu planskih i normativnih akata iz člana 8. ove Odluke obavlja nadležni općinski organ.

Član 19.

U postupku pripreme akata općinski organi su dužni da prikupe potrebne informacije i podatke od građana, mjesnih zajednica, organa i organizacija, javnih službi, nevladinih organizacija, udruženja mladih, različitih kategorija građana (žena, mladih, lica sa posebnim potrebama i starih i invalidnih lica), privrednih subjekata i drugih lica, u skladu sa karakterom akta.

Radi stvaranja što potpunije i kvalitetnije osnove za izradu akta, prikupljanje podataka i informacija vrši se putem odgovarajućih mehanizama u skladu sa planom učešća građana.

Član 20.

Na osnovu analize dobijenih podataka i informacija, nadležni općinski organ priprema nacrt akta sa prijedlozima osnovnih i alternativnih rješenja od interesa za lokalno stanovništvo i dostavlja ga općinskom načelniku.

U obrazloženju akta naročito se daju razlozi koji su bili opredjeljujući za obrađivača prilikom predlaganja rješenja, sa objašnjenjima novih rješenja, finansijskih efekata za građane, odnosno Budžet Općine, njihovim prednostima u odnosu na postojeća rješenja, objašnjenjima kako se reflektuju na prava i oba-

veze građana i načinu za prevazilaženje potencijalnih problema koji mogu nastati usljed predloženih promjena, kao i finansijskim obavezama za građane, odnosno za Budžet Općine.

Javna rasprava

Član 21.

Organi Općine dužni su da građanima obezbijede da putem organizovanja javnih i stručnih rasprava, daju pismene i usmene prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na akta koja su predmet rasprave.

Član 22.

Općinsko Vijeće zaključkom utvrđuje nacrt akta i stavlja akt na javnu raspravu, u skladu sa planom učešća građana i određuje organ koji će sprovesti javnu raspravu.

Organ za sprovođenje javne rasprave je dužan da nacrt akta i plan učešća građana na pogodan način učini dostupnim javnosti.

Organ koji sprovodi javnu raspravu dužan je da obrazloži rješenja koja se nacrtom akta predlažu, posebno u odnosu na prava i obaveze građana, kao i procjenu uticaja tih rješenja na položaj građana, kako bi građani bolje prepoznali rješenja kojim se, na optimalan način, obezbjeđuje zadovoljenje njihovih potreba.

Uposlenik nadležan za informisanje dužan je da obezbijedi dovoljan broj primjeraka nacrta akta za mjesne zajednice, zainteresovane organe, orga-

nizacije i građane.

Član 23.

Nacrt akta i program održavanja javne rasprave objavljuje se u medijima, oglasnoj tabli Općine ili mjesne zajednice, na veb-sajtu Općine ili na drugi pogodan način.

Uposlenik nadležan za informisanje je dužan da na pogodan način učini dostupnim informacije o aktu iz stava 1. ovog člana.

Član 24.

Javna rasprava se organizuje, po pravilu, u mjesnim zajednicama i traje najmanje 15 dana.

Javna rasprava može se organizovati istovremeno za više mjesnih zajednica.

Mjesto i vrijeme održavanja javne rasprave prilagođava se potrebama građana područja na kojem se održava.

Član 25.

U javnoj raspravi mora se omogućiti da građani direktno komuniciraju sa predstavnicima organa Općine.

Javnoj raspravi obavezno prisustvuju predstavnik predlagača, predstavnici organa nadležnog za pripremanje akta, kao i druga stručna lica koja mogu doprinijeti kvalitetnoj raspravi o predmetnom aktu.

Javnoj raspravi prisustvuju i predstavnici organa mjesnih zajednica na

čijem području se organizuje javna rasprava.

Javna rasprava se, po mogućnosti, organizuje uz pomoć savremenih tehničkih i drugih audio-vizuelnih pomagala, da bi se na što pogodniji način dala osnovna sadržina rješenja akta koji je predmet javne rasprave.

Član 26.

Organ koji sprovodi javnu raspravu dužan je da vodi zapisnik o toku javne rasprave.

U zapisnik se evidentiraju komentari, prijedlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja od značaja za sadržaj rješenja.

Član 27.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se saopćiti neposredno ili dati u pisanoj formi nadležnom organu.

Član 28.

U skladu sa planom učešća građana, radi ocjene stručne javnosti o predloženom aktu, organizuje se stručna javna rasprava.

Stručna javna rasprava organizuje se putem okruglih stolova, stručnih skupova, davanjem prijedloga, primjedaba, sugestija i mišljenja u pisanoj formi.

Stručnu raspravu iz stava 1. ovog člana organizuje i vodi organ zadužen za javnu raspravu.

Član 29.

Organ koji sprovodi postupak javne rasprave dužan je da sumira javnu raspravu i sačini izvještaj u roku od 10

dana od dana završetka javne rasprave.

Sve prijedloge, primjedbe i sugestije dostavljene u roku predviđenom za javnu raspravu organ iz stava 1. ovog člana je dužan da razmotri sa obrazloženjem stavova o prihvatanju, odnosno razloga o neprihvatanju i sačini izvještaj o sprovedenoj javnoj i stručnoj raspravi.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi dostavlja se nadležnom organu koji je utvrdio nacrt akta koji je stavljen na javnu raspravu.

Član 30.

Izvještaj iz prethodnog člana uposlenik nadležan za informisanje je dužan da objavi na veb-sajtu Općine i da ga na drugi pogodan način učini dostupnim javnosti.

Predlagač akta, uz prijedlog akta, dostavlja Općinskom vijeću i izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

V - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-71/12 PREDSDJEDAVAJUĆI
31.07.2012. godine Fuad Crnčalo,s.r.
Pale-Prača

586

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona eksproprijaciji (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 70/07), člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” br.19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća

Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o proglašavanju općeg interesa
za izgradnju solarne elektrane
„PRAČA -TOVARNICA“

Član 1.

Ovom se Odlukom proglašava opći interes za izgradnju solarne elektrane „PRAČA -TOVARNICA“, na zemljištu označenom kao: 1382/3, 1382/3, 1439, 1440, 1441, 1443/3, 1444, 1446/1, 1446/4 i 1446/6, upisanom u ZK uložka 281. katastarska općina Prača Donja.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-72/12 REDSJEDAVALJUĆI
31.07.2012.godine Fuad Crnčalo,s.r.
Pale-Prača

587

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 19/07 i 11/08) i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", br.4/08), Općinsko vijeće Općine Pale-Prača, na svojoj XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa
za davanje u zakup zemljišta
za izgradnju solarne elektrane

Član 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Pale-Prača, odobrava općinskom načelniku da, putem Službe za geodetske, imovinskopravne poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje, raspisiše javni oglas za davanje u zakup, za izgradnju solarne elektrane, zemljišta označnog kao:

Red. br.	Br. par	Naziv parcele	Nomenklatura	Površine m ²
1.	1382/3,	Rudo brdo	Livada 6. klase	4.043
2.	1382/3	Rudo brdo	Zgrada obraz.	196
3.	1439	Rudo brdo	Livada 5. klase	1.895
4.	1440,	Rudo brdo	Njiva 7. klase	5.076
5.	1441	Rudo brdo	Pašnjak 3. klase	949
6.	1443/3	Tovarnica	Livada 6. klase	6.808
7.	1444	Rudo brdo	Pašnjak 3. klase	1.336
8.	1446/1	Rudo brdo	Livada 6. klase	21.502
9.	1446/4	Rudo brdo	Livada 6. klase	5.722
10.	1446/6	Rudo brdo	Livada 5. klase	7.334

Sve navedeno je ukupne površine 54.861 m² i upisano u ZK uložka 281. katastarska općina Prača Donja.

Član 2.

Vremenski period zakupnine iznosi 30 godina, a početna cijena zakupnine na mjesečnom nivou iznosi 750,00 KM, a uvjeti, način dodjele i plaćanja će biti regulisani ugovorom zaključenim između Općine Pale-Prača i najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Investitor koji na osnovu javnog oglasa zaključi ugovor o zakupu dužan je, nakon pribavljanja potrebnih saglasnosti od strane Regulatorne agencije za električnu energiju za ovakvu vrstu objekata, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, o svom trošku od Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pribaviti poljoprivrednu saglasnost (pretvorba poljoprivrednog u građevinsko zemljište).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-02-1-73/12 PREDSEDavajući
31.07.2012.godine Fuad Crnčalo, s.r.
Pale-Prača

588

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 19/07 i 11/08) i člana 89. Poslovnika

Općinskog vijeća Općine Pale („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.4/08), Općinsko vijeće Pale-Prača, na svojoj XXXV sjednici, održanoj dana 31.07.2012.god., **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

o imenovanju Komisije za provođenje postupka Javnog oglasa za davanje u zakup zemljišta

Član 1.

Ovim Rješenjem u Komisiju za provođenje postupka Javnog oglasa za davanje u zakup zemljišta označenog kao 1382/3, 1439/3, 1440, 1441, 1443/3, 1444, 1446/1, 1446/4 i 1446/6 imenuju se:

1. Čamdžić Mujo, predsjednik,
2. Mutapčić Šefko, član,
3. Selimbegović Hamdo, član.

Član 2.

Zadatak Komisije je da nakon isteka roka za pristizanje prijave, sve prijave pregleda i izvrši odabir najpovoljnije ponude i dostavi općinskom načelniku prijedlog za zaključenje ugovora o davanju u zakup zemljišta iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom usvajanja, a naknadno će biti objavljeno u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:02-34-1-74/12 PREDSEDavajući
31.07.2012. godine Fuad Crnčalo, s.r.
Pale-Prača

589

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 37. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciju BiH i izbjeglicama iz BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), odredbi Uputstva o provođenju procedura za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambene jedinice u svrhu povratka („Službeni glasnik BiH“, broj: 25/04), a u skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 – Izdaci za raseljena lica, JAM 002 – za projekte održivog povratka u BPK) za 2012. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/12), ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde,

d o n o s i:

O D L U K U
o raspisivanju javnih poziva

Član 1.

Raspisuje se:

1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja raseljenih lica koja se nalaze na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i povratnika iz FBiH u susjedne općine RS-a, za sredstva predviđena Program-om utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 –

Izdaci za raseljena lica) za 2012. godinu i

2. Javni poziv za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja povratnika na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za sredstva predviđena Programom utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekono-mskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 002 - za projekte održivog povratka u BPK) za 2012. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su tekstovi javnih poziva.

Član 3.

Javni pozivi će se istaći na službenim oglasnim tablama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i u općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i na web-stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: www.bpkg.gov.ba.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:08-14-1243/12
26.07.2012. godine
G o r a ž d e

MINISTRICA
Branka Šekarić,s.r.

U skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614 200 - Tekući transferi pojedincima (JAM 001 - Izdaci za raseljena lica) za 2012.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/12), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja raseljenih lica koja se nalaze na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i povratnika iz FBiH u susjedne općine RS-a

I Opis javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja raseljenih lica koja se nalaze na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i povratnika iz FBiH u susjedne općine RS-a (Foča, Čajniče, Rudo, Višegrad, Rogatica, Novo Goražde, Kalinovik, Han-Pijesak i Sokolac) se odnosi na zahtjeve/projekte koji svojim aktivnostima mogu doprinijeti poboljšanju položaja raseljenih lica i povratnika u područja susjednih općina Republike Srpske, posebno poboljšanju položaja manjinskih povratnika, djece koja žive u povratničkim porodicama, ruralnom razvoju povratničkih područja i osiguranju adekvatnih stambenih uvjeta najranjivijim povratničkim kategorijama.

Opći cilj Programa jeste osiguranje podrške procesu povratka raseljenih lica stvaranjem uvjeta za povratak raseljenih lica i poboljšanje uvjeta života u povratničkim područjima, kroz uspostavljanje sistema podrške održivom povratku i kroz osiguranje pomoći u stambenom i socijalnom zbrinjavanju najranjivijih kategorija povratnika.

II Posebni ciljevi Programa

1) Pomoć u zbrinjavanju raseljenih lica sa prostora BPK Goražde i povratnika koji nisu osigurali minimalne stambene i egzistencijalne potrebe.

Kroz pomoć u zbrinjavanju raseljenih lica i povratnika, obezbjedit će se finansiranje i sufinansiranje projekata koji:

- Omogućavaju povratak raseljenih lica koja žive u kolektivnim centrima i drugim vidovima alternativnog smještaja,
- Omogućavaju povratak raseljenih lica koja žive u neuvjetnim stambenim objektima,
- Rješavanje stambenog pitanja raseljenih lica koja žive u kolektivnim centrima.
- Prioritetne kategorije korisnika projekta su:
- Porodice sa djecom koja žive u kolektivnim centrima,
- Porodice sa djecom koje žive u neuvjetnim stambenim objektima,
- Stara i iznemogla lica koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju.

2) Razvoj okruženja za održivi povratak

Razvoj okruženja za održivi povratak je posebni cilj kojim se želi omogućiti finansiranje projekata i aktivnosti koje će omogućiti:

- Identifikaciju prioriteta potreba na bazi analize stanja povratničkih područja;
- Razvoj povratničkih udruženja i nevladinih organizacija koje su osnovane i djeluju u povratničkim područjima;
- Pomoć u realizaciji inicijativa u oblasti održivog povratka koje dolaze iz povratničkih područja;
- Implementaciju projekata organizacija koje djeluju unutar povratničkih područja na prostoru jugoistočne Bosne.
- Prioritetne kategorije korisnika projekta su:
- Udruženja osnovana od strane povratnika koji žive u povratničkim područjima na prostoru jugoistočne Bosne.
- Nevladine organizacije i udruženja koja se bave procesom povratka.

3) Pružanje pomoći u osiguranju preduvjeta za održivi povratak kroz izgradnju i sanaciju infrastrukture u mjestima povratka

Podnošenje zahtjeva/projekata radi pružanja pomoći u realizaciji izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka i to:

- Putna infrastruktura;
- Elektro infrastruktura;
- Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura;
- Objekti vjerskog i sakralnog karaktera;
- Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera;
- Ostali objekti značajni za širu društvenu zajednicu.

3.1.) Pravo učešća

Zahtjev/projekat na javni poziv mogu podnijeti:

- Organi vlasti;
- Institucije;
- Vjerske i kulturne zajednice;
- Udruženja, organizacije, asocijacije i dr., čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka;
- Fizička lica.

3.2.) Opći kriteriji

- Čitko popunjena, potpisana i ovjerena prijava na obrascu koji je dostupan u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, ul. Višegradska 2a, Goražde;
- Ovjerena kopija akta o registraciji – ako prijavu podnosi pravno lice;
- Ovjerena kopija lične karte izdate u mjestu povratka - ako prijavu podnosi fizičko lice.

3.3.) Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika, i to:

- Postojanje odobrenog tehničkog projekta, urbanističke i građevinske saglasnosti, specifikacija potrebnog materijala, predmjer radova za realizaciju projekta/zah-tjeva izdatih od nadležnih organa (dostaviti ovjerene kopije),
- Ovjerena izjava aplikanta o broju povratničkih domaćinstava/povratnika koji će biti direktni i indirektni korisnici projekta,
- Preporuka lokalne zajednice/mjesne zajednice, institucije i sl.,
- Ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz),
- Ovjerena izjava/potvrda o broju potencijalnih povratnika zainteresovanih za povratak,
- Ovjerena izjava o očekivanim rezultatima u slučaju realizacije projekta/zah-tjeva i procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranja preduvjeta za kvalitetniji i sadržajni život povratnika u mjestu povratka.

4. Pružanje pomoći za dostizanje održivog povratka

4.1.)

Podnošenje zahtjeva/projekata pravnih i fizičkih lica radi pružanja pomoći u dostizanju održivog povratka, i to:

- Podrška razvoju ne-poljoprivrednog porodičnog biznisa za povratnike koji imaju započet mali biznis u povratničkom području ili imaju potencijal za generisanje prihoda na tržištu;
- Podrška za razvoj poljoprivredne proizvodnje za tržište;
- Podrška razvoja turističkih kapaciteta u povratničkim područjima.

4.2.) Pravo učešća

Zahtjev/projekat na Javni poziv mogu podnijeti:

- Fizička lica povratnici;
- Pravna lica (poslovni subjekti, udruženja, lokalne zajednice, mjesne zajednice, organizacije, asocijacije, zemljoradničke zadruge i sl.) čiji su programi aktivnosti usmjereni na podršku zapošljavanja povratnika.

4.3.) Opći kriteriji za fizička lica

Zahtjev/projekat čiji je podnosilac fizičko lice treba **obavezno** da sadrži sljedeće dokumente:

- Čitko popunjena, potpisana i ovjerena prijava na obrascu koji je dostupan u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, ul. Višegradska 2a, Goražde;
- Ovjerena kopija lične karte izdate u mjestu povratka;

- Uvjerenje ili potvrda o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka izdata od nadležnih općinskih organa, ne starija od 6 mjeseci.

4.4.) Posebni kriteriji za fizička lica

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika, i to:

- kućna lista izdata u općini povratka, ne starija od 6 mjeseci, sa kopijama ličnih karti svih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva, rodnim listovima ili dokazima o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta,
- dokaz o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice – porodice poginulih boraca, RVI, porodice nestalih, bivši logoraši, CŽR, nezaposleni demobilisani borci, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, penzioneri, korisnici prava socijalne zaštite i sl.);
- biznis plan - projekat za djelatnost sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za zahtjeve/projekte obnove i izgradnje objekata;
- dokaz o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti, i druga materijalna sredstva (ovjerena kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista);
- dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima - primanjima podnosioca zahtjeva/projekta i članova porodičnog domaćinstva (platne liste, ček od penzije, invalidnine, socijalne pomoći i sl.);
- dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva/projekta i članova domaćinstva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti ne starija od 6 mjeseci);
- dokaz da je registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije djelatnosti.

4.5.) Opći kriteriji za pravna lica

- čitko popunjena, potpisana i ovjerena prijava na obrascu koji je dostupan u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, ul. Višegradska 2a, Goražde;
- ovjerena kopija akta o registraciji,
- potvrda/uvjerenje nadležnog organa da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka rješavanju povratničke problematike.

4.6.) Posebni kriteriji za pravna lica

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika, i to:

- biznis plan-projekat za djelatnost sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za zahtjeve/projekte obnove i izgradnje objekata;

- broj povratničkih domaćinstava/povratnika koji će biti korisnici projekta (dostaviti ovjeren spisak).

Prijave se podnose na propisanom obrascu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za pomoć raseljenim licima i povratnicima, dok se prijedlozi projekata podnose u propisanoj Aplikacionoj formi za projekte u okviru budžetske linije: 614 200.

Zahtjev/projekat se podnosi Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na adresu:

„Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
Ul. Višegradska 2a, 73 000 Goražde“.

Rok za podnošenje zahtjeva/projekata je do 31.08.2012.godine.

1. Zahtjev/projekat treba da sadrži:
2. Zahtjev (sa ličnim podacima podnosioca, JMB, kontakt-telefon, kraći opis projektnog problema, opis korisnika i očekivanih rezultata);
3. Dokumente o ispunjavanju općih kriterija;
4. Dokumente o ispunjavanju posebnih kriterija.
5. Izbor korisnika vršit će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u okviru realizacije projekta za svaku navedenu oblast, koje će tokom godine odobravati Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prilikom razmatranja zahtjeva, Ministarstvo može od podnosioca zahtjeva tražiti dostavljanje dodatnih dokumenata/informacija na osnovu kojih će se donositi odluke o izboru korisnika. Odabir korisnika vršit će se periodično u skladu sa mogućnostima Ministarstva i kvaliteti predloženih projekata.

Ovim Javnim pozivom će biti obuhvaćeni i svi zahtjevi/projekti koje je Ministarstvo zaprimilo u periodu od 01.01.2012.godine do dana objavljivanja predmetnog poziva, s tim što su aplikanti u obavezi da dostave dokumentaciju o ispunjavanju općih i dodatnih kriterija.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na telefon: 038/228-439, kontakt osoba – Safet Starhonić.

Goražde, 26.07.2012. godine.

**Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo,
raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde**

U skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 002 – za projekte održivog povratka u BPK) za 2012.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 8/12), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona Goražde objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja povratnika na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

I Opis Javnog poziva

Javni poziv za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja povratnika na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde se odnosi na zahtjeve/projekte koji svojim aktivnostima mogu doprinijeti poboljšanju položaja povratnika na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, posebno poboljšanju položaja manjinskih povratnika, djece koja žive u povratničkim porodicama, ruralnom razvoju povratničkih područja i osiguranju adekvatnih stambenih uvjeta najranjivijim povratničkim kategorijama.

Opći cilj Programa jeste osiguranje podrške procesu povratka raseljenih lica stvaranjem uvjeta za povratak raseljenih lica i poboljšanje uvjeta života u povratničkim područjima, kroz uspostavljanje sistema podrške održivom povratku i kroz osiguranje pomoći u stambenom i socijalnom zbrinjavanju najranjivijih kategorija povratnika.

II Posebni ciljevi Programa

1) Pomoć u zbrinjavanju raseljenih lica sa prostora BPK Goražde i povratnika koji nisu osigurali minimalne stambene i egzistencijalne potrebe.

Kroz pomoć u zbrinjavanju raseljenih lica i povratnika, obezbjedit će se finansiranje i sufinansiranje projekata koji:

- Omogućavaju povratak raseljenih lica koja žive u kolektivnim centrima i drugim vidovima alternativnog smještaja,
- Omogućavaju povratak raseljenih lica koja žive u neuvjetnim stambenim objektima,
- Rješavanje stambenog pitanja raseljenih lica koja žive u kolektivnim centrima.

Prioritetne kategorije korisnika projekta su:

- Porodice sa djecom koja žive u kolektivnim centrima,
- Porodice sa djecom koje žive u neuvjetnim stambenim objektima,
- Stara i iznemogla lica koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju.

2) Razvoj okruženja za održivi povratak

Razvoj okruženja za održivi povratak je posebni cilj kojim se želi omogućiti finansiranje projekata i aktivnosti koje će omogućiti:

- Identifikaciju prioriternih potreba na bazi analize stanja povratničkih područja;
- Razvoj povratničkih udruženja i nevladinih organizacija koje su osnovane i djeluju u povratničkim područjima;
- Pomoć u realizaciji inicijativa u oblasti održivog povratka koje dolaze iz povratničkih područja;
- Implementaciju projekta organizacija koja djeluju unutar povratničkih područja na prostoru jugoistočne Bosne.

Prioritetne kategorije korisnika projekta su:

- Nevladine organizacije i udruženja koja se bave procesom povratka,
 - Udruženja osnovana od strane povratnika koji žive u povratničkim područjima na prostoru jugoistočne Bosne.
- 3) Pružanje pomoći u osiguranju preduvjeta za održivi povratak kroz izgradnju i sanaciju infrastructure u mjestima povratka**

Podnošenje zahtjeva/projekata radi pružanja pomoći u realizaciji izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka i to:

- Putna infrastruktura;
- Elektro infrastruktura;
- Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura;
- Objekti vjerskog i sakralnog karaktera;
- Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera;
- Ostali objekti značajni za širu društvenu zajednicu.

3.1.) Pravo učešća

Zahtjev/projekat na javni poziv mogu podnijeti:

- Organi vlasti;
- Institucije;
- Vjerske i kulturne zajednice;
- Udruženja, organizacije, asocijacije i dr., čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka;
- Fizička lica.

3.2.) Opći kriteriji

- Čitko popunjena, potpisana i ovjerena prijava na obrascu koji je dostupan u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, ul. Višegradska 2a, Goražde,
- Ovjerena kopija akta o registraciji – ako prijavu podnosi pravno lice,
- Ovjerena kopija lične karte izdate u mjestu povratka ako prijavu podnosi fizičko lice.

3.3.) Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika, i to:

- Postojanje odobrenog tehničkog projekta, urbanističke i građevinske saglasnosti, specifikacija potrebnog materijala, predmjer radova za realizaciju projekta/zah-tjeva izdatih od nadležnih organa (dostaviti ovjerene kopije),
- Ovjerena izjava aplikanta o broju povratničkih domaćinstava/povratnika koji će biti direktni i indirektni korisnici projekta,
- Preporuka lokalne zajednice/mjesne zajednice, institucije i sl.,
- Ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz),
- Ovjerena izjava /potvrda o broju potencijalnih povratnika zainteresovanih za povratak,
- Ovjerena izjava o očekivanim rezultatima u slučaju realizacije projekta/zah-tjeva i procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranja preduvjeta za kvalitetniji i sadržajniji život povratnika u mjestu povratka.

4) Pružanje pomoći za dostizanje održivog povratka

4.1.

Podnošenje zahtjeva/projekata pravnih i fizičkih lica radi pružanja pomoći u dostizanju održivog povratka, i to:

- podrška razvoju ne-poljoprivrednog porodičnog biznisa za povratnike koji imaju započeti mali biznis u povratničkom području ili imaju potencijal za generisanje prihoda na tržištu;
- podrška za razvoj poljoprivredne proizvodnje za tržište;
- podrška razvoja turističkih kapaciteta u povratničkim područjima.

4.2. Pravo učešća

Zahtjev / projekat na Javni poziv mogu podnijeti:

- fizička lica povratnici,
- pravna lica (poslovni subjekti, udruženja, lokalne zajednice, mjesne zajednice, organizacije, asocijacije, zemljoradničke zadruge i sl.) čiji su programi aktivnosti usmjereni na podršku zapošljavanju povratnika.

4.3. Opći kriteriji za fizička lica

Zahtjev/projekat čiji je podnosilac fizičko lice treba **obavezno** da sadrži sljedeće dokumente:

- čitko popunjena, potpisana i ovjerena prijava na obrascu koji je dostupan u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, ul. Višegradska 2a, Goražde,
- ovjerena kopija lične karte izdate u mjestu povratka,

- uvjerenje ili potvrda o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka izdata od nadležnih općinskih organa, ne starija od 6 mjeseci.

4.4. Posebni kriteriji za fizička lica

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika, i to:

- kućna lista izdata u općini povratka, ne starija od 6 mjeseci, sa kopijama ličnih karti svih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva, rodnim listovima ili dokazima o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta,
- dokaz o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice - porodice poginulih boraca, RVI, porodice nestalih, bivši logoraši, CŽR, nezaposleni demobilisani borci, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, penzioneri, korisnici prava socijalne zaštite i sl.),
- biznis plan-projekat za djelatnost sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za zahtjeve/projekte obnove i izgradnje objekata;
- dokaz o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti, i druga materijalna sredstva (ovjerena kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista);
- dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima - primanjima podnosioca zahtjeva/projekta i članova porodičnog domaćinstva (platne liste, ček od penzije, invalidnine, socijalne pomoći i sl.);
- dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva/projekta i članova domaćinstva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti ne starija od 6 mjeseci);
- dokaz da je registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije djelatnosti.

4.5. Opći kriteriji za pravna lica

- čitko popunjena, potpisana i ovjerena prijava na obrascu koji je dostupan u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, ul. Višegradska 2a, Goražde,
- ovjerena kopija akta o registraciji,
- potvrda/uvjerenje nadležnog organa da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka rješavanju povratničke problematike.

4.6. Posebni kriteriji za pravna lica

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika, i to:

- biznis plan - projekat za djelatnost sa specifikacijom potrebnog materijala, predmjerom i predračunom radova za zahtjeve/projekte obnove i izgradnje objekata;
- broj povratničkih domaćinstava/povratnika koji će biti korisnici projekta (dostaviti ovjeren spisak).

Prijave se podnose na propisanom obrascu Ministarstva za socijalnu politiku,

zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za pomoć raseljenim licima i povratnicima, dok se prijedlozi projekata podnose u propisanoj aplikacionoj formi za projekte u okviru budžetske linije: 614 200.

Zahtjev/projekat se podnosi Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na adresu:

„Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
Ul. Višegradska 2a, 73 000 Goražde“.

Rok za podnošenje zahtjeva/projekata je do 31.08.2012.godine.

Zahtjev/projekat treba da sadrži:

1. Zahtjev (sa ličnim podacima podnosioca, JMB, kontakt telefon, kraći opis projektnog problema, opis korisnika i očekivanih rezultata);
2. Dokumente o ispunjavanju općih kriterija;
3. Dokumente o ispunjavanju posebnih kriterija.
4. Izbor korisnika će vršiti Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u okviru realizacije projekta za svaku navedenu oblast, koji će tokom godine odobravati Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prilikom razmatranja zahtjeva, Ministarstvo može od podnosioca zahtjeva tražiti dostavljanje dodatnih dokumenata/informacija na osnovu kojih će se donositi odluke o izboru korisnika. Odabir korisnika će se vršiti periodično u skladu sa mogućnostima Ministarstva i kvaliteti predloženih projekata.

Ovim Javnim pozivom bit će obuhvaćeni i svi zahtjevi/projekti koje je Ministarstvo zaprimilo u periodu od 01. 01. 2012.godine do dana objavljivanja predmetnog poziva, s tim što su aplikanti u obavezi da dostave dokumentaciju o ispunjavanju općih i dodatnih kriterija.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na telefon: 038/228-439, kontakt osoba – Safet Starhonić.

Goražde, 26.07.2012. godine.

**Ministarstvo za socijalnu politiku,
zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde**

S A D R Ź A J

546	Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1269
547	Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1269
548	Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe.....	1271
549	Odluka o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o prenosu prava raspolaganja-kupoprodaji nekretnina sa privrednim društvom "EMKA BOSNIA" d.o.o. Goražde.....	1273
550	Odluka o razrješenju Sadiković Jasmina člana Etičkog odbora.....	1273
551	Odluka o razrješenju Hodović Emira člana Nezavisnog odbora.....	1274
552	Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2012.godinu sa ekonomskog koda Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 615 100-Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) i 821 500-Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta).....	1274
552a)	Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2012.godinu sa ekonomskog koda Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 615 100-Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) i 821 500-Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (izrada projekta).....	1275
553	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Program unapređenja usluga javnih preduzeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu...	1284
553a)	Program utroška sredstava Program unapređenja usluga javnih preduzeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu.....	1284
554	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Program podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu.....	1297
554a)	Program utroška sredstava Program podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu.....	1297
555	Deklaracija o ostvarivanju procesa povratka izbjeglica i raseljenih lica na područje jugoistočne Bosne	1309
556	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-prenos iz 2011.godine jesenja sjetva-pšenica.....	1309
557	Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava Udruženju povratnika "Zdravo komšije" Goražde za isplatu završne tanše za implementaciju Projekta.....	1310
558	Odluka o odobravanju sredstava licima sa invaliditetom na ime refundacije novčanih sredstava za troškove medicinskog vještačenja u postupku ostv arivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.....	1311
559	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći za nabavku ogrjevnog drveta.....	1312
560	Odluka o dodjeli novčanih sredstava MZ Kopači i MZ Trebeško Brdo-Novo Goražde za sufinansiranje obnove lokalnih puteva u mjestima povratka.....	1313
561	Odluka o davanju saglasnosti JU SŠ "Džemal Bijedić" Goražde o nevršenju upisa u odjeljenje "Tekstilni tehničar-konfeksionar tekstila-IV stepen".....	1314
562	Odluka o davanju saglasnosti na broj učenika u odjeljenju.....	1314

563	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. za mjesec Juni 2012.godine.....	1315
564	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Organizaciji porodica šehida i palih boraca za Projekat odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar – Potočari, manifestacija odbrana Igmana, posjeta Potočari-Srebrenica.....	1316
565	Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu teksta Uredbe o općim kriterijima za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Bosansko-porinjskog kantona Goražde	1316
566	Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći.....	1317
567	Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec JULI 2012.godine.....	1318
568	Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde za nabavku informatičko-tehničke opreme.....	1319
569	Odluka o davanju saglasnosti za nabavku policijskih uniformi.....	1320
570	Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1320
571	Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Muftijstvu goraždanskom.....	1321
572	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	1322
573	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	1324
574	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI.....	1326
575	Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.....	1327
576	Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.....	1328
577	Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.....	1329
578	Rješenje, broj:UP-1:05-05-47/12 od 05.07.2012.....	1330
579	Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja „Prača“	1332
580	Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu formiranja Komisije za vršenje tehničkog pregleda, načinu vršenja tehničkog pregleda objekata i utvrđivanju troškova tehničkog pregleda.....	1339
581	Odluka o ispravci upisa u zemljišnoknjižnim ulošcima.....	1340
582	Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora.....	1341
583	Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora.....	1341
584	Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora.....	1342
585	Odluka o neposrednom učestvovanju građana u odlučivanju u Općini Pale-Prača..	1343
586	Odluka o proglašavanju općeg interesa za izgradnju solarne elektrane „PRAČA-TOVARNICA“	1347
587	Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup zemljišta za izgradnju solarne elektrane.....	1349

588	Rješenje o imenovanju Komisije za proođenje postupka Javnog oglasa za davanje u zakup zemljišta.....	1350
589	Odluka o raspisivanju javnih poziva.....	1351
	Javni poziv za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja raseljenih lica koja se nalaze na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i povratnika iz FBiH u susjedne opštine RS.....	1352
	Javni poziv za podnošenje zahtjeva/projekata za poboljšanje položaja povratnika na proctor Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1357